ŠMITRAN, (Mirka) Đuro - "Šmit"
1938. - Turjak/Bos. Gradiška

SDB

CENTAR: SDB BANJA LUKA Reg. br. D- 3089 MB

UPITNIK S

1	Prezime, očevo ime i ime	ŠMITRAN (MIRKA) DJURO
2	Pseudonim	"ŠMIT"
3	Godina, mjesto, opština i SR rođenja (za strane državljane i država)	6.5.1938.g. u Turjaku, SO Bos.Gradiška
4	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Ul. Novice Cerovića 7/1, Banjaluka
5	Bračno stanje	Oženjen
6	Narodnost	Srbin
7	Državljanstvo	SFRJ
8	Zanimanje (vrsta posla)	Diplomirani ekonomista
9	Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen	Fond za obnovu Banja Luke
10	Vrsta (grana) djelatnosti	Društvena djelatnosti
11	Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija	VSS
12	Znanje stranih jezika	/
13	Individualne osobine — sklonosti mane, hobi	Hrom u lijevu nogu
14	Da li je član SK	Da
15	Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost	

[illegible]	[illegible]	Septembra 1977.godine
17	Osnov angažovanja	Dobrovoljna osnova
18	a) Linija rada	01
	b) Neprijateljska djelatnost koju obrađuje	BIROKRATIZAM – IBEOVSKI IB-e i podrivanje ekonomske osnovice društva
	c) Obrada na koju je usmjeren	"Tehničar" - 00
19	Vrsta saradnika	Informator
20	Popuniti samo za zagraničnog saradnika: a) Mjesto, država i svojstvo boravka	
	b) Mjesec i godina upućivanja u inostranstvo	
	c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji)	
	d) Vrsta saradnika	
	e) Način ugrađivanja	
	f) Način održavanja veze	
21	Stepen pouzdanosti saradnika	Pouzdan
22	Koji ga operativni radnik drži na vezi	Heldić Hakija
23	Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o saradniku i saradnji	

U Banja Luci dana 26.9. 19 77

Upitnik popunio:

Stojičević Borka

TRNINIĆ, (Djordja) Đuro - "Bole"
1934. - Stari Martinac/Srbac

SDB BANJA LUKA

Reg. br. 1 - 4203 MB

UPITNIK S

1	Prezime, očevo ime i ime	TRNINIĆ /Djordja/ DJURO
2	Pseudonim	"PERO" — "BOLE"
3	Godina, mjesto, opština i SR rođenja (za strane državljane i država)	1934. Lilići - Stari Martinac, SO Srbac, SR BiH.
4	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	6 RUE HENRI MAILLARD 93220 GAGNY FRANCE
5	Bračno stanje	Oženjen
6	Narodnost	Srbin
7	Državljanstvo	SFRJ i Francuske
8	Zanimanje (vrsta posla)	Radnik - automehaničar
9	Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen	Zaposlen u Parizu
10	Vrsta (grana) djelatnosti	Uslužna djelatnost
11	Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija	8 razreda osnovne škole
12	Znanje stranih jezika	Francuski
13	Individualne osobine - sklonosti mane, hobi	./.
14	Da li je član SK	Nije
15	Podaci o prošlosti [illegible] karakteristično [illegible]	./.

RSUP SRBiH
SDB

CENTAR: SDB BANJA LUKA

Reg. br.

Dopune i promjene
po upitniku S

1	Prezime, očevo ime i ime	TEMNIĆ /Djordja/ DJURO
2	Pseudonim	"BOLE"

Redni broj pitanja kod kojeg je nastala promjena	TEKST PROMJENE
	Briše se 1.3.19[illegible]. g.
	Umro

U ______________ dana ______________ 19 g.

PROMJENU IZVRŠIO:

____

TRNINIĆ, (Manojla) Anđelka - "Sena"
1934. - Nožički/Srbac

CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI
SEKTOR SDB BANJA LUKA
Odjeljenje: 02
Op. radnik: 14900

Reg. broj: ...
Datum ev.: 18.12.90.

Saglasan
Načelnik II uprave SDB
Tomislav Kokor

PRIJEDLOG

za prestanak saradnje sa operativnom vezom "SENA"

Na osnovu tačke 17. Pravila o radu SDB, predlažemo prestanak saradnje sa TRNINIĆ djev. Vranić ANDJELKOM, kći Manojla, rodj. 21.11.1934. god. u Nožičkom, opština Srbac, drž. SFRJ i Francuske, službenica, privremeno zaposlena u Francuskoj, boravi na adresi 6 RUE HENRI MILLARD 9322 GAGNY, registrovana kao operativna veza "SENA".

OBRAZLOŽENJE

Trninić djev. Vranić Andjelka se koristi kao operativna veza od 1988.g. Angažovana je na patriotskoj osnovi, a bila je usmjerena na praćenje neprijateljske djelatnosti srpske emigracije u Parizu.
Obzirom da je djelatnost srpske emigracije tokom ove godine u mnogome nezapažena i ne prestavlja daljnji interes Službe, time je prestala i potreba da se operativna veza "Sena" dalje koristi na tim zadacima, zbog čega se i predlaže prestanak saradnje.

Napominjemo da op. veza "SENA" nije obučavana u specijalističkim disciplinama i nije nagradjivana, a odnos sa Službom nije dekonspirisan. "SENU" smo na odgovarajući način upoznali o prestanku saradnje i skrenuli pažnju na potrebu čuvanja tajne o zadacima na kojim je bila angažovana.
Materijal arhivirati.

Banja Luka, 5.12.1990.g.

PREDLAŽE NAČELNIK SEKTORA SDB
Djuro Savić

SAGLASAN PODSEKRETAR ZA SDB
Sredoje Nović

TUČIĆ, (Dušana) Ilija - "Bobina"
1962. - G. Ribnik/Ključ

CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI
SEKTOR SDB BANJA LUKA
Op. radnik: Stevo Ivetić   Linija rada: 03

P R I J E D L O G

za brisanje operativne veze na osnovu člana 49. Pravila o radu SDB

TUČIĆ ILIJA, sin Dušana i Dušanke Kasipović, rodjen 12.8.1962. godine u G.Ribniku, opština Ključ, Srbin, državljanin SFRJ, inžinjer mašinstva, stalno nastanjen u s. Velije 31, opština Ključ, član SKJ.

Vodjen je pod pseudonimom **"Bobina"**.

R a z l o z i :

Tučić je registrovan kao op. veza SDB aprila 1988. godine. Angažovan je na patriotskoj osnovi i usmjeren na praćenje neprijateljske djelatnosti Pećanac Marinka, brisana PO, student banjalučkog Univerziteta, koji je neprijateljski istupao sa pozicija srpskog nacionalizma i gradjanske desnice. Tučić je usmjeravan i na praćenje neprijateljske djelatnosti još nekoliko studenata koji su stanovali u Studentskom domu u Banjoj Luci, a bili su u vezi sa Pećancem.

Na osnovu podataka do kojih smo došli preko Tučića, kao i drugih izvora Službe, u potpunosti je rasvijetljena, dokumentovana i presječena neprijateljska djelatnost Pećanca i njegovih veza.

Prije presijecanja neprijateljske djelatnosti Pećanca od Tučića je uzeta pismena izjava što je on korektno prihvatio, a kontakte sa Službom nije provalio. Podaci koje je op. veza dala Službi bili su u potpunosti tačni, što je utvrdjeno i provjerom preko drugih izvora.

"Bobina" nije koristio OTS, niti su putem njega primjenjivane druge mjere Službe. U toku saradničkog odnosa izvor nije nagradjivan. Ukazano mu je na potrebu i daljeg čuvanja u tajnosti njegovih odnosa sa Službom, što je takodje prihvatio.

Obzirom da je Tučić diplomirao na Mašinskom fakultetu u Banjoj Luci, te da je otišao iz Banja Luke, cijenimo da ne postoje objektivni uslovi za njegovo dalje korištenje od strane SDB. Imajući u vidu da se radi o licu koje je provjeravano i povjerljivo i ubuduće mu se u slučaju potrebe Službe može obraćati za pomoć.

Predlažemo da se "Bobina" briše kao op. veza SDB, a materijal arhivira.

Banja Luka, 2. 4. 1990. godine

PREDLAŽE
OPERATIVNI RADNIK
Stevo Ivetić

SAGLASAN
NAČELNIK ODJELJENJA 03
Emir Zahirović

O D O B R A V A
NAČELNIK SEKTORA SDB
Djuro Savić

UBIPARIP, (Dušana) Rajko - "Metro"
1963. - Jasenovi potoci/Mrkonjić Grad

CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI
SEKTOR SDB BANJA LUKA
Op. radnik: Milorad Bilbija
Dana: 14.11.1988. godine

PREDMET: UBIPARIP RAJKO, prijedlog za
brisanje op. veze.-

UBIPARIP RAJKO, sin Dušana i Mare Todorović, rodjen 24.9.1963. godine u Jasenovim Potocima, opština Mrkonjić Grad, Srbin, državljanin SFRJ, diplomirani ekonomista, stalno nastanjen u mjestu rodjenja, član SKJ, je dana 30.3.1987. godine registrovan kao op. veza i vodjen je pod pseudonimom "Metro".

Ubiparip je, dok je bio student Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci, SDB ustupao bezbjednosno interesantna saznanja o neprijateljskoj i drugoj djelatnosti studenata ovog fakulteta, kao i studenata nastanjenih u Studentskom centru "Veljko Vlahović". Pored ovoga, Ubiparip je identifikovao veći broj studenata koji posjećuju vjerske institucije, a ukazivao je i na bezbjednosno interesantna saznanja o djelatnosti pojedinih profesora i asistenata na Mašinskom fakultetu. Na osnovu podataka koje nam je Ubiparip ustupao napisali smo veći broj obavještenja nadležnoj Upravi RSUP-a.

Obzirom da je Ubiparip diplomirao na Ekonomskom fakultetu i vratio se u mjesto rodjenja, gdje se planira zaposliti, nije više u objektivnoj mogućnosti da nam ustupa bezbjednosno interesantne podatke, predlažemo da se briše kao op. veza, a materijal arhivira.

PREDLAŽE OP. RADNIK,
Milorad Bilbija

SAGLASAN
NAČELNIK ODJELJENJA 03

Emir Zahirović

ODOBRAVA
NAČELNIK SEKTORA SDB

Zvonko Nikolić

CENTAR
SLUŽBI DRŽAVNE BEZBJEDNOSTI

BIHAĆ

BABIĆ, (Ilije) Đorđe - "Piter"
1927. - Jaruga/Bos. Grahovo

Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina
REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI BIHAĆ
SEKTOR SLUŽBE DRŽAVNE BEZBJEDNOSTI
B I H A Ć

Linija rada: 02

REg. broj D-5194
Datum evid: ~~22.6.1984.~~
28.5.1991.

P R I J E D L O G
za brisanje saradnika

Na osnovu člana 49. Pravila o radu SDB predlažemo brisanje iz saradničkog odnosa sa SDB BABIĆ Ilije DJORDJA, rodjen 6.5.1927. godine u s. Jaruga - Bos. Grahovo, SR BiH, Srbin, državljanin SFRJ i Kanade, završio osmogodišnju školu, kao četnik emigrant živio u Kanadi, a od prošle godine,nakon penzionisanja, doselio u zemlju.

Do 1982. godine Babić je vodjen u saradničkom odnosu pod pseudonimom "Mane", kada je zbog zdravstvenih razloga izgubio pozicije na praćenju djelatnosti četničke emigracije u Hamiltonu, te zbog toga brisan iz saradničkog odnosa.

U periodu od 1982. - 1984. godine postepeno je stvarao uslove za ponovno aktiviranje u bivšem mjesnom odboru SČP "Gavrilo Princpi" u Hamiltonu - Kanada, te smo ga zbog biranja u pomenuti mjesni odbor za sekretara reaktivirali i angažovali za saradnju 22.6.1984. godine pod pseudonimom "Piter".

Planirajući mjere na pasivizaciji pojedinih četnika emigranata kao i razbijanju MO SČP "Gavrilo Princip" u Hamiltonu, preko "Pitera" smo pribavili kompletnu dokumentaciju pomenutog MO. Na osnovu saznanja iz dokumentacije i dotadašnjih podataka do kojih smo došli preko "Pitera" i drugih izvora uspjeli smo razbiti pomenuti MO koji praktično od 1986. godine i ne postoji. U dosadašnjem radu saradnik je bio pouzdan i konspirativan, a sve date zadatke izvršavao je korektno.

Zbog korektnog odnosa i dosljednog izvršavanja zadataka, saradnik "Piter" je nekoliko puta nagradjivan, a nadoknadjivani su mu troškovi koji su proisticali iz obavljanja dogovorenih zadataka.


Imajući u vidu da smo po saradnikovom povratku u zemlju pokušali da nadjemo mogućnost njegovog daljnjeg korištenja na praćenju djelatnosti poje-

131

dinaca koji djeluju sa nacionalističkih pozicija što nije dalo rezultate obzirom da je saradnik zadržao neke navike iz dosadašnjeg svog života u Kanadi, te se vrlo teško prilagodjava novim uslovima života, mišljenja smo da istog treba brisati iz saradničkog odnosa, a materijal da se pohrani.

Bihać, 26.3.1990.

Predlaže op. radnik
Krneta Nikola



O D L U K A

Na osnovu člana 49. Pravila o radu SDB, briše se iz saradničkog odnosa sa SDB BABIĆ Ilije DJORDJE, rodjen 6.5.1927. godine u s. Jaruga - Bos. Grahovo, pod pseudonimom "Piter".

Sarajevo,__________

PODSEKRETAR ZA SDB
Sredoje Nović

BABIĆ, (Milana) Slavko - "Oštrelj"
1939. - Podovi/Titov Drvar

Centar službi bezbjednosti
Sektor SDB Bihać
RV - 218
Linija rada: o3

Ev.broj: V-2079
Datum ev. 28. 11. 1990

P R I J E D L O G

za brisanje operativne veze

Na osnovu tačke 17. Pravila o radu SDB, predlažemo brisanje iz saradničke mreže Babić Slavka, sin Milana, rodjen 25. 3. 1939. godine u s. Podovi - Titov Drvar, Srbin, državljanin SFRJ, završio višu geodetsku školu, zaposlen u SO Titov Drvar, stalno nastanjen u Titovom Drvaru, a koji je vodjen pod pseudonimom "Oštrelj"

Babić je kao op. veza angažovan 1985. godine na praćenju djelatnosti pojedinaca koji su istupali sa pozicija srpskog nacionalizma. Tokom saradničkog odnosa preko njega smo dolazili do bezbjednosnih saznanja koja su provjeravana preko drugih izvora, kao i OTS "Uran", a za izvršavanje povjerenih zadataka od strane Službe nije nagradjivan.

Obzirom da već duže vremena Babić nema konkretnog usmjerenja, a imajući u vidu karakter i obim bezbjednosnih saznanja do kojih smo preko njega došli, cijenimo da isti nema mogućnosti za dalji rad po zadacima Službe, te predlažemo da se op. veza "Oštrelj" briše iz saradničke mreže, a materijal uništi.

Bihać, 19. 11. 199o. godine
Predložio:
Načelnik Sektora SDB
Milan Ljubojević

S a g l a s a n,
Podsekretar za SDB
Nović Sredoje

O d o b r e n j e

Na osnovu tačke 5. Pravila o radu SDB, odobrava se brisanje iz saradničke mreže Babić Slavka, sin Milana iz Titovog Drvara, koji se vodi pod pseudonimom "Oštrelj".

Sarajevo, __ ____. __

Rep.sekr. za unutr.posl.
Muhamed Bešić

BAJIĆ, (Stevana) Slobodan - "Šime"
1946. - Šipovljani/Titov Drvar

Centar službi bezbjednosti
Sektor SDB Bihać
TS-broj: 206
Linija rada: o2

Ev.broj: D-4942
Datum ev. ~~07.07.1983~~ 25.12.90.

P R I J E D L O G

za brisanje saradnika

Na osnovu tačke 17. Pravila o radu SDB, predlaže se brisanje iz saradničke mreže Bajić Slobodana, sin Stevana, rodjen 21. 5. 1946. godine u s. Šipovljani - Titov Drvar, koji je vodjen pod pseudonimom "Šime", državljanin SFRJ, završio Medicinski fakultet, specijalizirao kardiologiju, zaposlen u Medicinskom centru u Titovom Drvaru, a nastanjen je u Ulici "13 maj" broj 9/4 u Titovom Drvaru.

Bajić je kao saradnik angažovan 1983. godine da bi posredovao u kombinaciji "Jadran" koja je vodjena u odnosu na Bajić Luku, obrada po četničkoj emigraciji u SAD. U toku vodjenja kombinacije, saradnik je po zadacima Službe kontaktirao Bajić Luku u Austriji i SAD i doprineo u realizaciji operativne kombinacije "Jadran".

Imajući u vidu uspješno obavljen posao na realizaciji kombinacije "Jadran", te naše procjene da ne postoji daljnja potreba njegovog korištenja, predlažemo da se saradnik briše iz saradničke mreže, a materijal uništi.

Bihać, 19.11.1990. godine
Predložio:
Načelnik Sektora SDB
Ljubojević Milan

S a g l a s a n :
Podsekretar za SDB:
Nović Sredoje

O d o b r e n j e

Na osnovu tačke 5. Pravila o radu SDB, odobrava se brisanje iz saradničkog odnosa Bajić Slobodana iz Titovog Drvara koji je vodjen pod pseudonimom "Šime".

Sarajevo, ___________

Rep.sek. za unutraš.posl.
Muhamed Bešić

BRUJIĆ, (Dane) Stojan - "Zoran"
1936. - Bugar/Bihać

CENTAR: Bihać..................

Rog.br..V - 126..............

UPITNIK

1.	Prezime, očevo ime i ime	BRUJIĆ (Dane) STOJAN
2.	Pseudonim	"ZORAN"
3.	Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država)	18.06.1936.g. u s. Bugar SO Bihać SR BiH
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	49 PARKST MONO VALE 21o3, SIDNEY, AUSTRALIA
5.	Bračno stanje	Oženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	SFRJ
8.	Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija	4 (četiri) razreda osnovne škole
9.	Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen	
1o.	Radno mjesto	
11.	Vrsta (grana) djelatnosti	
12.	Znanje stranih jezika	Engleski
13.	Individualne osobine - sklonosti mane, [illegible]	-
14.	[illegible]	Ne
15	Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost	Potiče iz vrlo pozitivne porodice

[illegible]	Mjesec i godina evidentiranja	[illegible]
17.	Linija rada	o4
18.	Neprijateljska djelatnost na koju je usmjeren	Četnička emigracija
19.	Obrada na koju je usmjeren	-
20.	Popuniti samo za op. vezu u inostranstvu: a) Mjesto, država i svojstvo boravka	SIDNEY, AUSTRALIJA, EKONOMSKI EMIGRANT
	b) Mjesec i godina odlaska u inostranstvo	1970.g.
	c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji)	Ne
	d) Način održavanje veze	Pismeno
21.	Stepen pouzdanosti	Pouzdan
22.	Koji ga operativni radnik drži na vezi	Panjković Todor
23.	Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o op. vezi i saradnji	-

U Bihać dana 30.06. 1978.

Upitnik popunio:

Butorac Zdravko

ĐUKIĆ, (Dmitra) Drago - "Bled"
1920. - Medeno Polje/Bos. Petrovac

CENTAR: B I H A Ć

Reg.br. V-110 MD

UPITNIK

1.	Prezime, očevo ime i ime	DJUKIĆ Dmitra DRAGO
2.	Pseudonim	"Bled"
3.	Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država)	1920. Medeno Polje - Bos. Petrovac, SR BiH
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Bihać, selo Dubovsko
5.	Bračno stanje	Oženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	SFRJ
8.	Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija	Viša vojna akademija i ratna škola
9.	Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen	Penzioner
10.	Radno mjesto	-
11.	Vrsta (grana) djelatnosti	-
12.	Znanje stranih jezika	Ruski
13.	Individualne osobine - sklonosti mane, itd	
14.	[illegible]	-
15.	[illegible]	U vrijeme trajanja akcije "Moštanica" zbog eksponiranosti sa birokratsko-dogmatskih pozicija zavedeno je nad 8 lica sa područja Bos. Krajine operativna akcija, medju kojima je bio i Djukić. Avgusta 1977. god. sa istim je obavljen inf.razgovor u cilju raščišćavanja i od tada ima tretman operativne veze.

16.	Mjesoo i godina evidentiranja		juni 1978. godine
17.	Linija rada		01
18.	Neprijateljska djelatnost na koju je usmjeren		Birokratsko-dogmatska
19.	Obrada na koju je usmjeren		Pojedinci iz akcije "Papuk"
20.	Popuniti samo za op. vezu u inostranstvu	a) Mjesto, država i svojstvo boravka	
		b) Mjesec i godina odlaska u inostranstvo	
		c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji)	
		d) Način održavanje veze	
21.	Stepen pouzdanosti		Pouzdan
22.	Koji ga operativni radnik drži na vezi		Ljubojević Milan
23.	Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o op. vezi i saradnji		Obzirom na mjesto gdje je stalno nastanjen i češća putovanja u Zagreb I beograd, ima mogućnosti da prati eksponiranje pojedinih lica koja žive u tim mjestima, a rodom su sa našeg područja.

U Bihaću dana 30.6. 1978.

Upitnik popunio:

Ljubojević Milan

ĐURIČIĆ, (Boška) Nemanja - "Laborant"
1935. - Livno

Centar SDB Bihać
Linija rada: o3

Reg. br. J-5540
Datum evid: 11.10.85

P R I J E D L O G
za angažovanje saradnika

Na osnovu člana 46. Pravila o radu SDB, predlažem angažovanje za saradnju sa SDB Djuričić Nemanju, sin Boška, rodjen 24.6. 1935. godine u Livnu, Srbin, državljanin SFRJ, završio Višu komercijalnu školu zaposlen u Regionalnom medicinskom centru u Bihaću, član SKJ, stalno je nastanjen u Bihaću, I krajiške brigade br. 5.

Razlozi: U cilju stvaranja operativnih uporišta medju licima koja istupaju sa birokratsko-dogmatskih pozicija na području Bihaća, ocijenili smo da Djuričić za to ima operativnih,a i subjektivnih mogućnosti.

Sa Djuričićem se kontaktira još od 1983. godine kada je ukazao na neka lica koja istupaju sa birokratsko-dogmatskih pozicija. Dao je korisna zapažanja za Mamontov dr Nikolu i Kudić Envera, pa je septembra 1984. godine registrovan kao op. veza pod pseudonimom "Laborant".

Nakon registracije Djuričić je i dalje davao podatke za Mamontova na osnovu kojih je i zavedena nad njim POO.

Obzirom da Djuričić prihvata saradnju sa Službom i da je do sada zadatke izvršavao savjesno, predlažem da se registruje kao saradnik po unutrašnjoj problematici na praćenju birokratsko-dogmatske djelatnosti na području Bihaća i usmjeri prema Mamontov dr Nikoli, POO.

Ukoliko se prijedlog usvoji vodio bi se pod pseudonimom "Laborant".

Bihać, 1.1o. 1985.

Saglasan
Načelnik Odjeljenja o3
Ljubojević Milan

Predlaže op.radnik
Janić Marinko

GRCIĆ, (Đure) Branko - "Gavrilo"
1938. - Luka/Bos. Grahovo

UPITNIK S

1	Prezime, očevo ime i ime	GRCIĆ (Djuro) BRANKO
2	Pseudonim	"GAVRILO"
3	Godina, mjesto, opština i SR rođenja (za strane državljane i država)	1938.g. s.Luka, SO Bos.Grahovo, SR BiH
4	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Bos.Grahovo s.Luka
5	Bračno stanje	Oženjen
6	Narodnost	Srbin
7	Državljanstvo	SFRJ
8	Zanimanje (vrsta posla)	Pravnik
9	Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen	RO "Grahovo" Bos.Grahovo
10	Vrsta (grana) djelatnosti	Trgovina
11	Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija	Visoka Pravni fakultet
12	Znanje stranih jezika	-
13	Individualne osobine — sklonosti mane, hobi	Konspirativan muzika
14	Da li je član SK	Da
15	Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost	Tretiran kao veza srpskih nacionalista iz Bos.Grahova (Arežina Milorad i Prpa Branko naše OO)

Centar SDB Bihać [illegible]
Op.radnik: Jarić Marinko [illegible] Reg.broj: [illegible]
Linija rada: 03 [illegible] Datum evid: 7.5.198[illegible]
Dana: 2.12. 1983. 12.12.1982.

P R I J E D L O G

za brisanje iz saradničkog odnosa GRCIĆ BRANKA, sin Djure, rodjen 1938. godine u s. Luka - Bos. Grahovo, Srbin, državljanin SFRJ, član SKJ, završio višu upravnu školu, zaposlen u SO Bos. Grahovo, stalno je nastanjen u mjestu rodjenja, koji je vodjen pod pseudonimom "Gavrilo".

Grcić je polovinom 1980. godine angažovan za saradnju sa SDB na kompromitujućem materijalu u cilju praćenja lica iz Bos. Grahova koja istupaju sa nacionalističkih i pročetničkih pozicija /Čeko dr Nikola, POK i Arežina Veselin, OO/.

U medjuvremenu Čeko dr. Nikola je odselio iz Bos. Grahova u s. Kistanje kod Knina - SR Hrvatska, a kako od tada rijetko dolazi u mjesto rodjenja Grcić nema mogućnosti za kontakte sa njim, a samim tim i da prati njegovu neprijateljsku djelatnost. Pored toga, pratio je i djelatnost Arežina Veselina, koji se vodi u OO zbog djelatnosti sa nacionalističkih pozicija i o njegovim istupima dao je pismenu izjavu, ali u posljednje vrijeme Arežina sa njim neće da kontaktira, jer ga okrivljuje da mu je kao član Opštinske kadrovske komisije zasmetao da bude ponovo izabran za direktora OOUR "Treset".

S obzirom da su prestali razlozi zbog kojih je Grcić bio angažovan za saradnju, predlažem da se briše iz saradničkog odnosa i da se prekategoriše u operativnu vezu pod istim pseudonimom "Gavrilo".

Predlaže op.radnik
Jarić Marinko

O D L U K A

Na osnovu člana 45. Pravila o radu SDB briše se iz saradničkog odnosa Grcić Branko iz Bos. Grahova, vodjen pod pseudonimom "Gavrilo".

Bihać, 2.12. 1983. godine



Načelnik Centra
Todor Panjković

HAJDUKOVIĆ, (Dušana) Boro - "Kampari"
1935. - Medeno Polje/Bos. Petrovac

[illegible]

CENTAR: ......B I H A Ć...... (6) Reg.br. V – 112 ...MB

UPITNIK V

1.	Prezime, očevo ime i ime	HAJDUKOVIĆ Dušana BORO
2.	Pseudonim	"Kampari"
3.	Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država)	1935. Medeno Polje - Bos. Petrovac, SR BiH
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Bihać, Voje Stanarevića bb
5.	Bračno stanje	Oženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	SFRJ
8.	Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija	Viša ekonomsko komercijalna škola
9.	Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen	"Pounjeturist" OOUR "Aduna" Bihać
1o.	Radno mjesto	Upravnik hotela "Park"
11.	Vrsta (grana) djelatnosti	Ugostiteljstvo
12.	Znanje stranih jezika	-
13.	[illegible] osobine - sklonosti mane, [illegible]	Hobi - snimanje kratkometražnik filmova
14.	[illegible]	Da
15.	Podaci [illegible] karakter[illegible] [illegible]	Vodjen je u obradi zbog istupanja sa birokratsko dogmatskih pozicija. Početkom o.g. sa njime je obavljen informativni razgovor, nakon čega je odlučeno da ima tretman op. veze.

16.	Mjesec i godina vrbovanja		Juni 1978. godine
17.	Linija rada		01
18.	Neprijateljska djelatnost na koju je usmjeren		Birokratsko dogmatska
19.	Obrada na koju je usmjeren		Usmjeren na lica koja povremeno istupaju sa birokratsko-dogmatskih pozicija (Ajdinović Dedo i dr.)
20.	Popuniti samo za op. vezu u inostranstvu	a) Mjesto, država i svojstvo boravka	
		b) Mjesec i godina odlaska u inostranstvo	
		c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji)	
		d) Način održavanje veze	
21.	Stepen pouzdanosti		Pouzdan
22.	Koji ga operativni radnik drži na vezi		Ljubojević Milan
23.	Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o op. vezi i saradnji		

U....Bihaću....dana..30.6.......19.78.

Upitnik popunio:

Ljubojević Milan

JEVIĆ, (Dušana) Sveto - "Radoje"
1959. - Vranovina/Bos. Petrovac

SOCIJALISTIČKA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI
SEKTOR SDB BIHAĆ

Linija rada: 03

Reg. broj: J-5661
Datum evid. 29. 4. 1986.

PRIJEDLOG
za angažovanje saradnika

Na osnovu člana 46. Pravila o radu SDB predlažem angažovanje za saradnju sa SDB Jević Svetka, sin Dušana i Boje rodj. Brkić, rodjen 11.7.1959. godine u s. Vranovina - Bos. Petrovac, Srbin, državljanin SFRJ, po zanimanju mašinski tehničar, zaposlen u RO "Energoinvest" Sarajevo - OOUR Fabrika rastavljača i kablovskih glava u Bihaću, član SKJ, stalno nastanjen u Bihaću, ul. Braće Obradovića bb.

RAZLOZI:

Jević je konspirativan i dobro uočava istupe lica koja su se do sada pred njim eksponirala sa neprijateljskih pozicija.

Usmjeravan je prema Mili Atlagiću, OO sa pozicija srpskog nacionalizma i Spasojević Miladinu, pravoslavni sveštenik, naša POO sa pozicija kleronacionalizma SPC, obojica nastanjeni u s. Krnjeuša - Bos. Petrovac. Kao operativna veza "Bojan", Jević je davao korisne i provjerene podatke o ovim i drugim licima sa područja sela Krnjeuša - Bos. Petrovac, gdje češće odlazi u posjetu rodbini. Takodje je ukazivao i na istupe lica koja su se eksponirala povodom obustave rada u OOUR-ima "Fana" i "Pilana" u Krnjeuši, juna 1985. godine.

Kako i dalje organizovano saradjuje sa SDB, a posjeduje objektivne i subjektivne mogućnosti za angažovanje prema Atlagić Mili, OO po srpskom nacionalizmu, to predlažemo da se "~~Bojan~~" prekategoriše u saradnika, a u koliko se prijedlog usvoji da se i dalje vodi pod istim pseudonimom.

Bihać, 16.4.1986.

Predlaže op. radnik
Djukić Vanjko

ODOBRENJE

Na osnovu člana 46. Pravila o radu SDB odobrava se angažovanje za saradnju sa SDB JEVIĆ SVETKA, sin Dušana, r. 1959. godine u s. Vranovina - Bos. Petrovac, a vodiće se pod pseudonimom "~~Bojan~~". „RADOJE"

Bihać, 16.4.1986.

NAČELNIK SEKTORA SDB
Mirko Ljubojević

KOSTADINOVIĆ, (Mihajla) Zdravko - "Enej"
1947. - Rore/Glamoč

[illegible] Reg. broj D-5683

Sektor SDB Bihać [illegible] Datum ev.d. [illegible] 26.6.89.

Op. radnik: Kečević Velimir

Linija rada: 03

P R I J E D L O G


za brisanje saradnika

KOSTADINOVIĆ ZDRAVKO, sin Mihajla, r. 19.5.1947. godine u s. Rore - SO Glamoč, Srbin, državljanin SFRJ, član SKJ, završio Filozofski fakultet, zaposlen kao profesor marksizma u SC "Marija Bursać" u Titovom Drvaru, gdje je i stalno nastanjen, angažovan je kao saradnik pod pseudonimom "Enej" 4.6.1986. godine na patriotskoj osnovi.

U toku saradničkog odnosa usmjeravan je na praćenje djelatnosti pojedinaca iz Titovog Drvara, koji su se eksponirali sa pozicija srpskog nacionalizma, kao što su Grubor Mirko, Vukobrat Mirko, brisane obrade, a trenutno je usmjeren na praćenje djelatnosti Bojanić Miladina, naša PO. Preko saradnika smo kontinuirano dolazili do kvalitetnih i provjerenih saznanja o licima na koja je bio usmjeren, a preko njega smo obezbjedjivali i uslove za primjenu OTS "Uran".

Početkom maja ove godine saradnik je izabran na društveno-političku funkciju u Titovom Drvaru, čime su prestali objektivni uslovi za njegovo dalj- nje usmjeravanje i korištenje, te predlažemo da se briše iz saradničkog odnosa.

Bihać, 19.6.1989.



Predlaže op. radnik
Kečević Velimir

O D L U K A

Na osnovu člana 49. Pravila o radu SDS, briše se iz saradničkog odnosa KOSTADINOVIĆ ZDRAVKO, sin Mihajla, rodjen 19.5.1947. godine u s. Rore - Glamoč, stalno nastanjen u Titovom Drvaru.

Podsekretar za SDS
Sredoje Nović

KUKOLJ, (Đurana) Svetko - "Ibar" 1944. - Bastasi/Titov Drvar

RSUP SR BIH
S D B

28.11.96

CENTAR: Bihać

Reg.br. V-2120 NO

UPITNIK V

1.	Prezime, očevo ime i ime	KUKOLJ (Djuran) SVETKO
2.	Pseudonim	"IBAR"
3.	Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država)	03.06.1944.g. Bastasi SO Titov Drvar, SR BiH
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Titov Drvar Ul. 13.maj br.8
5.	Bračno stanje	Oženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	SFRJ
8.	Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija	Šumarski fakultet inžinjer šumarstva
9.	Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen	SŠC "Marija Bursać" Titov Drvar
10.	Radno mjesto	Profesor
11.	Vrsta (grana) djelatnosti	Prosvjeta
12.	Znanje stranih jezika	-
13.	Individualne osobine - sklonosti mane, hobi	Konspirativan
14.	Da li je član SK	Da
15.	Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost	-

16.	Mjesec i godina evidentiranja		12.11.1985.g.
17.	Linija rada		03
18.	Neprijateljska djelatnost na koju je usmjeren		Birokratizam-etatizam novoeksponirani
19.	Obrada na koju je usmjeren		
20.	Popuniti samo za op. vezu u inostranstvu	a) Mjesto, država i svojstvo boravka	
		b) Mjesec i godina odlaska u inostranstvo	
		c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji)	
		d) Način održavanja veze	
21.	Stepen pouzdanosti		Pouzdan
22.	Koji ga operativni radnik drži na vezi		Šobot Slavko
23.	Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o op. vezi i saradnji		

U Bihać dana 12.11. 1985.g.

Opitnik popunio:

Butorac Zdravko

LATINOVIĆ, (Trive) Ilija - " Čučevo"
1928. - Vrtoče/Bos. Petrovac


Bihać
Reg.br. V-122 MB

UPITNIK V

1.	Prezime, očevo ime i ime	Latinović Ilija (sin Trive)
2.	Pseudonim	"Čučevo"
3.	Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država)	1928.god. Vrtoče _ Bos. Petrovac
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Vrtoče
5.	Bračno stanje	Oženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	SFRJ
8.	Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija	Gimnazija
9.	Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen	Penzioner
10.	Radno mjesto	
11.	Vrsta (grana) djelatnosti	penzionisani oficir
12.	Znanje stranih jezika	
13.	Individualne osobine - sklonosti mane, hobi	
14.	Da li [illegible]	
15.	Podaci [illegible] i drugi karakteristični [illegible] prošlost	Učesnik NOR-a od 1941.godine. Godine, 1948. izjasnio se za RIB zbog čega je i administrativno kažnjen. Jedno vrijeme je bio saradnik, davao je korisne i tačne podatke.

16.	Mjesec i godina evidentiranja		juni 1978.
17.	Linija rada		unutrašnja problematika
18.	Neprijateljska djelatnost na koju je usmjeren		na pojedince koji djeliju sa proibeovskih pozicija.
19.	Obrada na koju je usmjeren		Grbić Božo
20.	Popuniti samo za op. vezu u inostranstvu	a) Mjesto, država i svojstvo boravka	
		b) Mjesec i godina odlaska u inostranstvo	
		c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji)	
		d) Način održavanje veze	
21.	Stepen pouzdanosti		Pouzdan
22.	Koji ga operativni radnik drži na vezi		Jarić Marinko
23.	Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o op. vezi i saradnji		

u Bihaću dana 30.6. 19 78.

Upitnik popunio:
Jarić Marinko

LJUBOJA, (Sima) Simo - "Dinara"
1944. - Prijani/Glamoč

Bihać
(10)
Reg.br. V-160 MB

UPITNIK V

1.	Prezime, očevo ime i ime	LJUBOJA (Simo) SIMO
2.	Pseudonim	"DINARA"
3.	Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država)	1o.1o.1944.g. u s. Prijani SO Glamoč SR BiH
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Sinj s.Vrlika
5.	Bračno stanje	Oženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	SFRJ
8.	Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija	Bogoslovija, srednja škola
9.	Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen	SPC Vrlika
1o.	Radno mjesto	Sveštenik
11.	Vrsta (grana) djelatnosti	Vjerska
12.	Znanje stranih jezika	-
13.	Individualne osobine - sklonosti mane, hobi	Snalažljiv, konspirativan
14.	Da li je član SK	Ne
15.	Podaci iz prošlosti i ostale karakteristike vezane za prošlost	Bio saradnik .

16	Mjesec i godina angažovanja, odnosno reaktiviranja	Angažovan 15.8.1969.g.
17	Osnov angažovanja	Patriotizam
18	a) Linija rada	01
	b) Neprijateljska djelatnost koju obrađuje	SPS
	c) Obrada na koju je usmjeren	Mirić Ljubiša
19	Vrsta saradnika	Informator
20	Popuniti samo za zagraničnog saradnika: a) Mjesto, država i svojstvo boravka	
	b) Mjesec i godina upućivanja u inostranstvo	
	c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji)	
	d) Vrsta saradnika	
	e) Način ugrađivanja	
	f) Način održavanja veze	
21	Stepen pouzdanosti saradnika	Pouzdan
22	Koji ga operativni radnik drži na vezi	Jarić Marinko
23	Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o saradniku i saradnji	

U .... dana .... 19 ..


Upitnik popunio:

Butorac Zdravko

MAJSTOROVIĆ, (Sretka) Mile - "Javor"
1948. - Jutrogošta/Prijedor

U P I T N I K

1.	Prezime, očevo ime i ime	MAJSTOROVIĆ (Sretko) MILE
2.	Pseudonim	"JAVOR"
3.	Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država)	o8.1o.1948.g. s. Jutrogošta, SO Prijedor, SR BiH
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Minhen - SRNJ Hulshoffstr (Bosanska Krupa Ul.M. Tita bb)
5.	Bračno stanje	Oženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	SFRJ
8.	Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija	Filozofski fakultet
9.	Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen	Grundschule Minhen
1o.	Radno mjesto	Profesor
11.	Vrsta (grana) djelatnosti	Prosvjeta
12.	Znanje stranih jezika	Njemački
13.	Individualne osobine - sklonosti mane, hobi	-
14.	Da li je član SK	Da
15.	[illegible] karakteristike [illegible] prošlost	-


CENTAR ... Bihać ... Reg. br. V-1912 ... MD

DOPUNE I PROMJENE

PO UPITNIKU V

1	Prezime, očevo ime i ime	MAJSTOROVIĆ (Srećko) MILE
2	Pseudonim	"JAVOR"

Redni broj pitanja kod kojeg je nastala promjena	TEKST PROMJENE
	Briše se iz sastava operativnih veza.
	Razlog: vratio se u zemlju, nema objektivnih uslova za dalji rad.
	Predlažemo da se materijal sohrani.

U [illegible] dana [illegible] 19[illegible] g.

PROMJENU IZVRŠIO

[illegible]

MALINOVIĆ, (Pere) Vlado - "Ariš"
1931. - Marinkovci/Grahovo

Centar službi bezbjednosti
Sektor SDB Bihać
TS - broj: 206
Linija rada: 04

Ev. broj: 5169 / 1-3496
Datum ev. 25. 12. 1990

P R I J E D L O G
za brisanje saradnika

Na osnovu tačke 17. Pravila o radu SDB, predlaže se brisanje iz saradničke mreže Malinović Vlade, sin Pere, rodjen 13.3. 1931. godine u s. Marinkovci - Bos. Grahovo, vodjen pod pseudonimom "Ariš", Srbin, državljanin SFRJ, završio osnovnu školu, a zaposlen je kao dostavljač u PTT Bos. Grahovo, sa mjestom boravka u Bos. Grahovu, Ulica Maršala Tita bb.

Malinović je cijelo vrijeme korišten po liniji rada operativne tehni-ke i to na kontroli prepiske četničke emigracije, tj. obrada /Blešić, Ćućuz i drugi/, sa vezama u zemlji. Saradnik je povremeno davao bezbjednosna saznanja o djelatnosti veza četničke emigracije na terenu.

Pošto je većina obrada po liniji četničke emigracije rea-lizovana, a izvor se priprema za penziju, mišljenja smo da on više nema objektivne mogućnosti za dalji rad, te predlažemo da se isti briše iz saradničke mreže, a materijal uništi.

Bihać, 19. 11. 1990. godine
Predložio:
Načelnik Sektora SDB
Ljubenović Milan

S a g l a s a n,
Podsekretar za SDB
Nović Sredoje

O d o b r e n j e

Na osnovu tačke 5. Pravila o radu SDB, odobrava se brisanje iz saradničkog odnosa Malinović Vlade, iz Bos. Grahova koji je vodjen pod pseudonimom "Ariš".

Sarajevo, ______

Rep.sekr.za unutraš.posl.
Muhamed Bešić

MANDIĆ, (Milana) Ilija - "Zelengora"
1934. - Turovac/Gračac

CENTAR: ....B I H A Ć.................. Reg.br. ... MB:

U P I T N I K

1.	Prezime, očevo ime i ime	MANDIĆ Milana ILIJA
2.	Pseudonim	"Zelengora"
3.	Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država)	1934. selo Turovac, SO Gračac, SRH
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Bos. Krupa, Lenjinov kej 21
5.	Bračno stanje	Oženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	SFRJ
8.	Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija	Filozofski fakultet
9.	Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen	NIŠP "Oslobodjenje", dopisništvo Bihać
10.	Radno mjesto	Novinar
11.	Vrsta (grana) djelatnosti	Novinarstvo
12.	Znanje stranih jezika	-
13.	Individualne osobine - sklonosti, mane, hobi	-
14.	Da li je član SK	Da
15.	Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost	

16.	Mjesec i godina evidentiranja		Juni 1978. godine
17.	Linija rada		01 3 / 4 1 8 03
18.	Neprijateljska djelatnost na koju je usmjeren		Nacionalizam
19.	Obrada na koju je usmjeren		Usmjeren na Knežić Iliju, i pojedince koji povremeno istupaju sa nacionalističkih pozicija
20.	Popuniti samo za op. vezu u inostranstvu	a) Mjesto,država i svojstvo boravka	
		b) Mjesec i godina odlaska u inostranstvo	
		c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji)	
		d) Način održavanje veze	
21.	Stepen pouzdanosti		Pouzdan
22.	Koji ga operativni radnik drži na vezi		Ljubojević Milan
23.	Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o op. vezi i saradnji		

U, Bihaću dana 30.6.1978. 19....

Upitnik popunio:

Ljubojević Milan

MARJANOVIĆ, (Dušana) Dragan - "Karlo"
1948. - Skakavac/Bos. Petrovac

Centar službi bezbjednosti
Sektor SDB Bihać
TS-broj: 2o6
Linija rada: o2

Ev. broj: V-1887
Datum ev. 28.12.90.

P R I J E D L O G
za brisanje operativne veze

Na osnovu tačke 17. Pravila o radu SDB, predlaže se brisanje iz saradničke mreže, MARJANOVIĆ DRAGANA, sin Dušana, rodjen 6.3.1948. godine u s. Skakavac - Bos. Petrovac, Srbin, državljanin SFRJ, radnik na privremenom radu u SAD, stalno nastanjen u Geri, Indijana - SAD., koji se vodi pod pseudonimom "Karlo".

Na privremeni rad Marjanović je otišao u SAD 1973. godine. Po dolasku u SAD uspostavio je kontakt sa pojedinim pripadnicima neprijateljske emigracije kao što su Šljivar Slavko, četnik emigrant, Kubat Mile zv. "Veliki", veza četničke emigracije, obadvojica rodom sa našeg područja i drugi.

Na navedene okolnosti, a preko saradnika "Bob" isti je 10.1.1984. godine registrovan kao saradnik Službe,kada je dao odredjena saznanja u vezi djelatnosti pojedinih pripadnika neprijateljske emigracije.

Saznanja koja nam je saradnik prezentirao bila su uglavnom opšta saznanja o verbalnoj neprijateljskoj djelatnosti pojedinih emigranata i nosioca naše PI, te namjerama pripadnika emigrantskih organizacija o izvodjenju antijugoslovenske aktivnosti, a koji su potvrdjeni posredstvom drugih izvora. Tokom trajanja saradničkog odnosa, op. veza nije obučavana TPV.

Na osnovu dosadašnjih usmjeravanja i angažovanja, op. veza, te prezentiranih nam saznanja i njegovih objektivnih i subjektivnih mogućnosti, cijenimo da isti nema mogućnosti za dalinji rad po zadacima Službe.

Iz navedenih razloga predlažemo da se op. veza "Karlo" briše iz saradničke mreže, a materijal pohrani.

Bihać, 19.11.199o. godine
Predložio:
Načelnik Sektora SDB
Milan Ljubibratić

S a g l a s a n,
Podsekretar za SDB
Nović Sredoje

O d o b r e n j e

Na osnovu tačke 5. Pravila o radu SDB, odobrava se brisanje iz saradničkog odnosa Marjanović Dragana, sin Duška, rodjen 6.3.1948. godine u s. Skakavac - Bos. Petrovac, Srbin, državljanin SFRJ, na privremenom radu u Geri, Indijana - SAD gdje je i stalno nastanjen, a koji se vodi pod pseudonimom "Karlo".

Sarajevo, ______

Rep.sekr.za unutr.posl.
Muhamed Bešić

PAROJČIĆ, (Vase) Jovo - "Kum"
1941. - Crni Lug/Bos. Grahovo

RSUP SR BiH
SDB
CENTAR: SDB Bihać Reg. br. D-1704 MB

UPITNIK S

1.	Prezime, očevo ime i ime	PAROJČIĆ Vase JOVO
2.	Pseudonim	"Kum"
3.	Godina i mjesto rođenja (opština i SR)	3o.6.1941. godine u s. Crni Lug - Bos. Grahovo, SR BiH
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Hamilton Ont. 75 Barnesdale Bl. Sauth - Kanada
5.	Bračno stanje	neoženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	Kanade i SFRJ
8.	Zanimanje (vrsta posla)	radnik
9.	Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen	Zaposlen u tvornici automobila u Hamiltonu
10.	Vrsta (grana) djelatnosti	Industrija
11.	Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija	Osnovna škola
12.	Znanje stranih jezika	Potpuno vlada engleskim jezikom.
13.	Individualne osobine — sklonosti mane, hobi	Snalažljiv, odvažan i konspirativan.
14.	Da li je član SK	-
15.	Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost	-

RSUP SR BiH
SDB

CENTAR: SDB Bihać Reg. br. D - 1704 MB

Dopune i promjene

po upitniku S

1	Prezime, očevo ime i ime	PAROJČIĆ Vase JOVO
2	Pseudonim	"Kum"

Redni broj pitanja kod kojeg je nastala promjena	TEKST PROMJENE
	Briše se iz evidencije saradničke mreže, jer je poginuo u Hamiltonu - Kanada juna mjeseca 1976. godine.

U Bihaću, dana 17.9. 1976 g.

PROMJENU IZVRŠIO:

Butorac Zdravko

Butorac

RADINOVIĆ, (Dmitra) Jovo - "Slavko"
1935. - Suvaja/Bos. Krupa

Centar službi bezbjednosti
Sektor SDB Bihać
Op.radnik: Božo Ljuboja

Linija rada: 04

Ev.broj: I-235C
Datum ev.

Saglasan
Načelnik IV Uprave
Almas Krdžalić

P R I J E D L O G
za brisanje saradnika

Na osnovu tačke 17. Pravila o radu SDB predlaže se brisanje saradnika RADINOVIĆ JOVE, sin Dmitra, r. 15.2. 1935. godine u Suvaji - Bos.Krupa, Srbin, državljanin SFRJ, po zanimanju TT mehaničar, zaposlen u PTT Bihać, nastanjen u Bihaću, Ozimice TO 12.

Radinović Jovo angažovan je kao saradnik Službe 7.10. 1976. godine i vodjen je pod pseudonimom "Slavko". Od tada je samo djelimično korišten kao ispomoć za uspostavu operativno tehničke mjere "Tisa" i to ne kao direktni izvršilac, već samo lice koje je omogućavalo neke uslove za realizaciju te mjere. Pored toga, korišten je za operativno-preventivnu zaštitu objekta "Vrt" i spojnog kabla kao i cjelokupnog PTT objekta, a usmjeravan je i prema odredjenim licima.

Već duže vremena Služba nema konkretnih zadataka za "Slavka", tako da sa njim nemamo skoro nikakvih kontakata izuzev sasvim slučajnih.

Zbog navedenog razloga predlažemo da se on briše iz aktivne saradničke mreže, a da se njegov materijal uništi.

Bihać, 4.10. 1990. godine

Saglasan
NAČELNIK SEKTORA SDB
Milan Ljubojević

Saglasan
PODSEKRETAR ZA SDB
Sredoje Nović

O D O B R E N J E

Na osnovu tačke 5. Pravila o radu SDB odobrava se brisanje saradnika "Slavko".

Sarajevo, ____________

REPUBLIČKI SEKRETAR ZA
UNUTRAŠNJE POSLOVE
Alija Delimustafić
Mahmud Bešić

ROKVIĆ, (Jovan) Nedeljko - "Velebit"
1934. - Trubar/Drvar

CENTAR: Bihać .... Reg.br. ....MB

(16)

UPITNIK

1.	Prezime, očevo ime i ime	ROKVIĆ (Jovan) NEDELJKO
2.	Pseudonim	"VELEBIT"
3.	Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država)	01.04.1934.g. u s. Trubar SO Drvar SR BiH
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	31 CUSTANCE ST, FARRER, CANBERRA AUSTRALIJA
5.	Bračno stanje	Oženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	SFRJ i Australije
8.	Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija	4 (četiri) razreda osnovne škole, KV gradjevinski radnik
9.	Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen	"TIS BRADES" CANBERRA
1o.	Radno mjesto	Poslovodja
11.	Vrsta (grana) djelatnosti	Gradjevinarstvo
12.	Znanje stranih jezika	Engleski
13.	Individualne osobine - sklonosti mane, hobi	-
14.	Da li je član SK	Ne
15.	Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost	Potiče iz četničke porodice. Dok je bio u zemlji imao pozitivno držanje.

16.	Mjesto i godina evidentiranja		[illegible]
17.	Linija rada		**Emigracija**
18.	Neprijateljska djelatnost na koju je usmjeren		**Emigracija četnička**
19.	Obrada na koju je usmjeren		-
20.	Popuniti samo za op. vezu u inostranstvu	a) Mjesto, država i svojstvo boravka	**CANBERRA, AUSTRALIJA, EKONOMSKI EMIGRANT**
		b) Mjesec i godina odlaska u inostranstvo	**1964.g.**
		c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji)	**Ne**
		d) Način održavanje veze	**Pismeno**
21.	Stepen pouzdanosti		**Pouzdan**
22.	Koji ga operativni radnik drži na vezi		**"Panjković" Todor**
23.	Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o op. vezi i saradnji		

Bihać 30.06. 78.

Upitnik popunio:

Butorac Zdravko

ROKVIĆ, (Nikole) Đuro - "Jork"
1924. - Trubar/Titov Drvar

Reg. br. D-5789 MB

UPITNIK S

1.	Prezime, očevo ime i ime	RCKVIĆ (Nikola) DJURC
2.	Pseudonim	"JORK"
3.	Godina, mjesto, općina i SR rođenja (za strane državljane i država)	15.04.1924.g. s. Trubar, SC Titov Drvar, SR BiH
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Novi Beograd. Ul. Lenjincv bulevar br.7
5.	Bračno stanje	Oženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	SFRJ
8.	Zanimanje (vrsta posla)	Penzioner
9.	Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen	-
10.	Vrsta (grana) djelatnosti	-
11.	Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija	Viša vojna akademija
12.	Znanje stranih jezika	-
13.	Individualne osobine - sklonosti mane, hobi	Skupljanje umjetničkih radcva
14.	Da li je član SK	Da
15.	Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost	-

REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI
SEKTOR SDB BIHAĆ

Linija rada: o3

REG: BROJ: D-5789
DATUM EVID: 6.11.86

P R I J E D L O G
za angažovanje saradnika

Na osnovu čl. 46. Pravila o radu SDB, predlažem angažovanje za saradnju sa SDB ROKVIĆ DJURU, sin Nikole, r. 15.4. 1924. godine u s. Trubar - T.Drvar, Srbin, državljanin SFRJ, završio višu vojnu akademiju, penzionisani pukovnik JNA, stalno je nastanjen u Novom Beogradu, Ul. Lenjinov Bulevar br.7.

Razlozi: U cilju praćenja neprijateljske djelatnosti Rodić Milivoja, naša POO, po birokratsko-dogmatskoj problematici, ocijenili smo da Rokvić za to ima dobre mogućnosti.

Nakon penzionisanja učestaliji su dolasci Rokvića u mjestu rodjenja, gdje je naslijedio kuću svojih roditelja u kojoj provodi po nekoliko mjeseci u toku godine.

Prvi kontakti sa njim ostvareni su 1985. godine i do sada je dao korisna bezbjednosna saznanja o djelatnosti pojedinaca sa birokratsko-dogmatskih pozicija. Ukazivao je na djelatnost Zorić Milana, penzionisanog general-potpukovnika JNA Rodić Milivoja, naša POO, Lukač Peru, penzionisani pukovnik JNA, zahvaćen planom "Zenit", te Radulović Janka i Jarić Vojina, obojica penzionisani pukovnici JNA. Dobivena saznanja provjerili smo preko drugih izvora, a u dosadašnjem radu pokazao se kao konspirativan i izražava spremnost za saradnju u narednom periodu.

SOPIĆ, (Davida) Pero - "Lupen"
1925. - Drvar

CENTAR SDB BIHAĆ Reg. br. D-1063 MB

UPITNIK S

1	Prezime, očevo ime i ime	SOPIĆ (Davida) PERO
2	Pseudonim	"LUPEN"
3	Godina, mjesto, opština i SR rođenja (za strane državljane i država)	15.7.1925.g. Drvar
4	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Zagreb, Domagojeva 14/V
5	Bračno stanje	Oženjen
6	Narodnost	Srbin
7	Državljanstvo	
8	Zanimanje (vrsta posla)	Penzionisani pukovnik JNA
9	Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen	Republički odbor SRVS SR Hrvatske
10	Vrsta (grana) djelatnosti	Organi uprave
11	Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija	Visoka (Viša vojna akademija)
12	Znanje stranih jezika	
13	Individualne osobine — sklonosti mane, hobi	Uporan, odvažan i obazriv
14	Da li je član SK	Da
15	Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost	

NTARH Bihać Reg. br. D-1o63 MB

Dopune i promjene
po upitniku S

Prezime, očevo ime i ime	SOPIĆ (David) PERO
Pseudonim	"LUPEN"

Redni broj pitanja kod kojeg je nastala promjena	TEKST PROMJENE
18-a	ol
18-b	Birokratizam-etatizam novoeksponirani.
18-c	Lukač Milorad
22.	Ljubojević Milan

Bihać dana 18.11. 1978. g

PROMJENU IZVRŠIO
Butorac Zdravko

ŠORMAZ, (Miloša) Milan - "Janko"
1944. - Crni Lug/Bos. Grahovo

DOBOJ 24-4-84 Reg.br. V-1741
CENTAR: .... KB

UPITNIK V

	Prezime, očevo ime i ime	ŠORMAZ /MILOŠ/ MILAN
	Pseudonim	"J A N K O"
3.	Godina, mjesto [illegible] SR rodjenja (za strane [illegible] i država)	26.8.1944. Crni Lug, Bos. Grahovo, SR BiH
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	8/28 Nicholson Abotsford 3067, Melburn, Australija, Dobrinja - Modriča, SR BiH
5.	Bračno stanje	Oženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	SFRJ
8.	Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija	ŠUP - bravarski zanat
9.	Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen	Tvornica automobilnskih dijelova "Repco Engene Parts Richmond" Melburn - Australija
10.	Radno mjesto	bravar
11.	Vrsta (grana) djelatnosti	Automobilska industrija
12.	Znanje stranih jezika	služi se ongleski
	[illegible]	
	[illegible]	Ne

ŠORMAZ, (Jove) Milan - "Majk"
1918. - Peulje/Bos. Grahovo

20.12.90

PRIJEDLOG
za brisanje saradnika

Na osnovu tačke 17. Pravila o radu SDB, predlaže se brisanje iz saradničke mreže Šormaz Milana, sin Jove, rodjen 25. o8. 1918. godine u s. Peulje - Bos. Grahovo, Srbin, državljanin SFRJ, na privremenom radu u Hamiltonu - Kanada, gdje je i stalno nastanjen, koji se vodi pod pseudonimom "Majk".

Na privremeni rad Šormaz je otišao 1971. godine. Po dolasku u Kanadu uspostavio je kontakt sa pojedinim pripadnicima neprijateljske emigracije kao što su Kovljenić Mićo, Parojčić Nikola, Crnomarković Rade, četnici emigranti, svi rodom sa našeg područja.

Na navedene okolnosti sa njim je 1978. godine uspostavljen kontakt. Kada je dao odredjena saznanja u vezi djelatnosti pojedinih pripadnika neprijateljske emigracije, a godine 198o. registrovan je kao saradnik Službe.

Saznanja koja nam je saradnik prezentirao, bila su uglavnom opšta saznanja o verbalnoj neprijateljskoj djelatnosti pojedinih emigranata i NPI, te namjerama pripadnika emigrantskih organizacija o izvodjenju emigrantskih aktivnosti koja su potvrdjena posredstvom drugih izvora. Tokom trajanja saradničkog odnosa saradnik nije obučavan TPV.

Na osnovu dosadašnjih usmjeravanja i angažovanja saradnika te prezentiranih nam saznanja i njegovih objektivnih i subjektivnih mogućnosti, cijenimo da isti nema mogućnosti za daljnji rad po zadacima Službe.

Iz navedenih razloga predlažemo da se saradnik briše iz saradničke mreže, a materijal uništi.

Bihać, 19. 11. 199o. godine

Predložio:
Načelnik Sektora SDB
Milan Ljubojević

Saglasan,
Podsekretar za SDB
Nović Sredoje

Odobrenje

Na osnovu tačke 5. Pravila o radu SDB, odobrava se brisanje iz saradničkog odnosa Šormaz Milana, sin Jove, rodjen 25. 8. 1948. godine u s. Peulje - Bos. Grahovo, Srbin, državljanin SFRJ, na privremenom radu u Hamiltonu - Kanada, gdje je stalno nastanjen, a koji je vodjen pod pseudonimom "Majk".


Sarajevo, ___________

Rep.sekr.za unutr.posl.
Muhamed Bešić

STUPAR, (Stojana) Čedo - "Rubin"
1928. - Otok/Bos. Krupa

UPITNIK SP — Reg. br. [illegible]

1.	Prezime, očevo ime i ime	STUPAR (Stojana) ČEDO
2.	Pseudonim	"RUBIN"
3.	Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država)	1928.g. u s. Otoka SO Bos. Krupa SR BiH
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Rumunija - Bukurešt Ul. Straduintei N82 op 132
5.	Bračno stanje	Oženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	Rumunsko
8.	Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija	Elektrotehničkifakultet
9.	Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen	Projektantski biro u Institutu pri ministarstvu privreue u Bukureštu
10.	Radno mjesto	Direktor projektantskog biroa
11.	Vrsta (grana) djelatnosti	Elektrotehnika
12.	Znanje stranih jezika	Rumunski
13.	Individualne osobine - sklonosti mane, hobi	
14.	Da li je član SK	Ne
15.	Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za [illegible]	Izjasnio se za RIB ilegalno pobjegao u Rumuniju. Pisao članke neprijateljske sadržine



DOPUNE I PROMJENE
PO UPITNIKU V

1	Prezime, očevo ime i ime	STUPAR (Stojan) ČEDO
2	Pseudonim	"RUBIN"

Redni broj pitanja kod kojeg je nastala promjena	T E K S T P R O M J E N E
	Briše se iz sastava operativnih veza.
	Razlog: u dosadašnjim kontaktima dao vrlo malo korisnih podataka o djelatnosti IB emigracije u Rumuniji, a pred toga u svojim izjavama više puta je bio kontradiktoran.
	Matrerijal sadržan u odsjeku 01 Centra SDB Bihać.

U Bihać dana 02.06. 1982.g

PROMJENU IZVRŠIO

Butorac Zdravko

ŠPIRIĆ, (Vida) Jovo - "Unac"
1929. - Brda/Drvar

Centar SDB Bihać
Linija rada: 03
Op.radnik: Bašić Brane

Reg. broj: 0-1706
Datum evid: 19.12.83.

PRIJEDLOG
za brisanje saradnika

Na osnovu člana 46. Pravila o radu SDB, predlažem brisanje iz saradničkog odnosa Špirić Jove, sin Vida, rodjen 21.1. 1929. godine u s. Brda kod Drvara, Srbin, državljanin SFRJ, završio 4 raz. osnovne škole, stalno nastanjen u mjestu rodjenja, penzioner.

Razlozi: Špirić je reaktiviran 7.11. 1975. godine i tokom saradnje je davao korisne podatke za pojedince iz strukture bivših IB-ovaca/Bjeljac Vojin, Gvozdenović dr Dragan, Rodić Stevo/ i penzionisanih oficira JNA /Kajtez Sava/.

Pored toga, u posljednje dvije godine je usmjeravan na Peričić Simu, pravoslavnog sveštenika u s. Prekaji kod T.Drvara, kojeg vodimo u POO zbog djelovanja sa kleronacionalističkih pozicija. Dok je bio u radnom odnosu i imao objektivne mogućnosti da kontaktira sa Peričićem, Špirić je davao korisne podatke o njegovom djelovanju. Medjutim, u medjuvremenu je penzionisan, čime je izgubio pozicije prema Peričiću. Zbog toga, i činjenice da na području gdje živi nema eksponiranih lica na koja bi se mogao usmjeravati, predlažem da se Špirić briše iz saradničkog odnosa.

Bihać, 9.12. 1983. godine.

Predlaže op.radnik
Bašić Brane

Saglasan

ODOBRENJE

Na osnovu člana 46.Pravila o radu SDB, odobravam brisanje iz saradničkog odnosa Špirić Jove iz Titovog Drvara.

Bihać, 9.12. 1983. godine.

Načelnik Centra
Todor Panjković

TABAKOVIĆ, (Pere) Željko - "Rudnik"
1958. - Bileća

Centar službi bezbjednosti
Sektor SDB Bihać
Linija rada: o3

Reg. br. 1-5957
Dat.evid: 15.6.87.

P R I J E D L O G
za angažovanje saradnika

Na osnovu člana 46. Pravila o radu SDB, predlažem za saradnju sa SDB TABAKOVIĆ ŽELJKA, sin Pere, r. 8.11.1958. godine u Bileći, Srbin, državljanin SFRJ, završio višu komercionalnu školu, zaposlen u RO "Rudnici boksita i mangana" u Bos.Krupi na poslovima plana i analize, član SKJ, stalno je nastanjen u B. Krupi, Miloša Balaća L-6/4.

Razlozi: U cilju stvaranja operativnih uporišta medju licima koja istupaju sa birokratsko-etatističkih pozicija na području Bos.Krupe, ocijenili smo da Tabaković za to ima operativne a i subjektivne mogućnosti.

Sa Tabakovićem se kontaktira od januara ove godine, kada je ukazao na neka lica koja istupaju sa birokratsko-etatističkih pozicija i pozicija srpskog nacionalizma na području Bos.Krupe. Dao je više korisnih i provjerenih obavještenja za Žujić Dinka, naša POO o njegovoj djelatnosti sa birokratsko-etatističkih i nacionalističkih pozicija, te njegovim kontaktima sa bezbjednosno interesantnim licima iz Beograda.

S obzirom da je Tabaković prihvatio saradnju sa Službom i da je do sada savjesno izvršavao zadatke, predlažem da se angažuje kao saradnik po unutrašnjoj problematici na praćenju birokratsko-etatističke djelatnosti lica na području Bos.Krupe i usmjeri prema Žujić Dinku, naša POO.

Ukoliko se prijedlog usvoji, vodio bi se pod pseudonimom "Rudnik".

Bihać, 3.6. 1987. god.

Saglasan
Načelnik Odjeljenja
Jarić Marinko

Predlaže
Operativni radnik
Popović Ilija

VIDOVIĆ, (Laze) Jovo - "Ljubo"
1931. - Vidovići/Bos. Grahovo

RSUP SR BIH
SDB

CENTAR: BIHAĆ Reg. br. D-1862 MI

UPITNIK S

1	Prezime, očevo ime i ime	VIDOVIĆ (Laze) JOVO
2	Pseudonim	"LJUBO"
3	Godina, mjesto, opština i SR rođenja (za strane državljane i država)	26.1.1931.g., s. Vidovići - SO Bos. Grahovo
4	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Bos. Grahovo, M. Tita bb
5	Bračno stanje	Oženjen
6	Narodnost	Srbin
7	Državljanstvo	
8	Zanimanje (vrsta posla)	Upravnik biblioteke
9	Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen	Narodni Univerzitet Bos. Grahovo
10	Vrsta (grana) djelatnosti	Kultura
11	Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija	Srednja (Apsolvent Fil. fakulteta)
12	Znanje stranih jezika	djelimično njemački
13	Individualne osobine — sklonosti mane, hobi	Obazriv i konspirativan
14	Da li je član SK	Da
15	Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost	

16.	Mjesec i godina angažovanja odnosno reaktiviranja		4.5.1976. godine
17.	Osnov angažovanja		Kompromitujući materijal
18.	Koju neprijateljsku djelatnost obrađuje (linija rada)		Usmjeren na grupu lica u Bos. Grahovu, koji djeluju sa nacionalističkih pozicija Šipski nacional.
19.	Saradnik u inostranstvu (zagranični saradnik)	a) Mjesto, država i svojstvo boravka	
		b) Mjesec i godina upućivanja u inostranstvo	
		c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji)	
		d) Vrsta saradnika	
		e) Način ugrađivanja	
		f) Način održavanja veze	
20.	Stepen pouzdanosti saradnika		Pouzdan
21.	Koji ga operativni radnik drži na vezi		Kovačević Dušan, op. radnik po liniji 01
22.	Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o saradniku i saradnji		-

U Bihaću, dana 4.5. 1976.

Upitnik opunio:

Kovačević Dušan

Kovačević Dušan

VJEŠTICA, (Čedomira) Miroslav - "Šain"
1947. - Bosanska Krupa

Bihać
CENTAR
Reg. br. V-2004

U P I T N I K - V

1.	Prezime, očevo ime i ime	VJEŠTICA (Čedomir) MIROSLAV
2.	Pseudonim	"ŠAIN"
3.	Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država)	27.o9.1947.g. Bosanska Krupa, SR BiH
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Bosanska Krupa Ul. 4.JULA bb
5.	Bračno stanje	Oženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	SFRJ
8.	Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija	Pravni fakultet pravnik
9.	Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen	RO "Rudnici boksita i mangana" Bosanska Krupa
1o.	Radno mjesto	Šef opšte i pravne službe
11.	Vrsta (grana) djelatnosti	Proizvodnja boksita i mangana
12.	Znanje stranih jezika	–
13.	Individualne osobine – sklonosti mane, hobi	Komunikativan
14.	Da li je član SK	Da
15.	Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost	–

16.	Mjesec i godina evidentiranja		13.06.1988.g.
17.	Linija rada		03
18.	Neprijateljska djelatnost na koju je usmjeran		Birokratizam - etatizam novoeksponirani, srpski nacionalizam
19.	Obrada na koju je usmjeren		ŽUJIĆ DINKO (POO)
20.	Popuniti samo za op. vezu u inostranstvu	a) Mjesto, država i svojstvo boravka	
		b) Mjesec i godina odlaska u inostranstvo	
		c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji)	
		d) Način održavanja veze	
21.	Stepen pouzdanosti		Pouzdan
22.	Koj. ga operativni radnik drži na vezi		Popović Ilija
23.	Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o op. vezi i saradnji		-

U Bihać dana 13.06. 1988.g.

Upitnik popunio:

Kutorac Zdravko

ZMIJANJAC, (Jove) Dušan - "Vinko"
1949. - Mali Radić/Bos. Krupa

Bihać

U P I T N I K V

1.	Prezime, očevo ime i ime	ZMIJANJAC (Jovo) DUŠAN
2.	Pseudonim	"VINKO"
3.	Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država)	o3.o3.1949.g. Mali Radić, SO Bosanska Krupa, SR BiH
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Bosanska Krupa 4 JULA bb
5.	Bračno stanje	Oženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	SFRJ
8.	Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija	Škola za radnička zanimanja VK električar
9.	Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen	RO "Elektrotehna" Zagreb
lo.	Radno mjesto	Komercijalni referent
11.	Vrsta (grana) djelatnosti	Trgovina
12.	Znanje stranih jezika	–
13.	Individualne osobine - sklonosti mane, hobi	Lovac
14.	Da li je član SK	Da
15.	Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost	–

[illegible]	Mjesec i godina evidentiranja		27.04.1989.g.
17.	Linija rada		03
18.	Neprijateljska djelatnost na koju je usmjeren		Birokratizam - etatizam novoeksponirani i srpski nacionalizam
19.	Obrada na koju je usmjeren		Zec Slobodan (PO)
20.	Popuniti samo za op. vezu u radu u inostranstvo	a) Mjesto, država i svojstvo boravka	
		b) Mjesec i godina odlaska u inostranstvo	
		c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji)	
		d) Način održavanja veze	
21.	Stepen pouzdanosti		Pouzdan
22.	Koji ga operativni radnik drži na vezi		Popović Ilija
23.	Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o op. vezi i saradnji		–

U Bihać dana 27.04. 19 89.g.

Upitnik popunio:

Putvrac Zdravko

ŽIVLAK, (Boška) Aleksandar - "Posejdon"
1968. - Titov Drvar

Centar službi bezbjednosti
Sektor SDB Bihać
KV - 218
Linija rada: o3

Ev. broj:
Datum ev. 28. 11. 1990.

PRIJEDLOG
za brisanje operativne veze

Na osnovu tačke 17. Pravila o radu SDB, predlažemo brisanje iz saradničke mreže Zivlak Aleksandra, sin Boška, rodjen 1.2.1968. godine u Titovom Drvaru, Srbin, državljanin SFRJ, student Filozofskog fakulteta u Beogradu, stalno nastanjen u Titovom Drvaru, a koji je vodjen pod pseudonimom "Posejdon".

Zivlak je kao op. veza angažovan 1986. godine na praćenju djelatnosti pojedinaca koji su istupali sa pozicija srpskog nacionalizma i kleronacionalizma. Tokom saradničkog odnosa preko njega smo dolazili do bezbjednosnih saznanja o licima prema kojima je usmjeravan . Dobijene podatke provjeravali smo preko drugih izvora, a za angažovanje po zadacima Službe Zivlak nije nagradjivan.

Obzirom da već duže vremena Zivlak nema konkretnog usmjerenja, a imajući u vidu obim i karakter bezbjednosnih saznanja do kojih smo preko njega došli, cijenimo da isti nema mogućnosti za dalji rad po zadacima Službe, te predlažemo da se op. veza "Posejdon" briše iz saradničke mreže, a materijal uništi.

Bihać, 19. 11. 1990. godine
Predložio:
Načelnik Sektora SDB
Milan Ljubojević

Saglasan,
Podsekretar za SDB
Novak Sredojević

Odobrenje

Na osnovu tačke 5. Pravila o radu SDB, odobrava se brisanje iz saradničke mreže Zivlak Aleksandra, sin Boška, koji se vodi pod pseudonimom "Posejdon".

Sarajevo, ______________

Rep.sekr. za unutr.posl.
Muhamed Bešić

CENTAR
SLUŽBI DRŽAVNE BEZBJEDNOSTI

DOBOJ

AŠENTIĆ, (Mile) Milenko - "Makso"
1945. - Miškovc/Derventa

SURADNIK - V Red.br. V-1086

1.	Prezime, očevo ime i ime	AŠENTIĆ /MILE/ MILENKO/
2.	Pseudonim	"M A K S O"
3.	Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država)	21. juna 1945. Miškovci, Derventa, SR BiH,
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Melburne, 61 St.DAVID St.Fitzroy, Miškovci - Derventa, SR BiH
5.	Bračno stanje	Neoženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	SFRJ
8.	Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija	4 razreda osnovne škole, priučeni kranista
9.	Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen	Australija - gradjevinska kompanija u Melburnu
10.	Radno mjesto	KV kranista i dizaličar
11.	Vrsta (grana) djelatnosti	Gradjevinarstvo
12.	Znanje stranih jezika	djelimično njemacki i engleski
13.	Individualne osobine - sklonosti mane, hobi	-
14.	Da li je član SK	Ne
15.	Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost	Ranije bio emigrant, regulisao status-povratnik

[illegible]
[illegible] [illegible]
RADNIK: MILENKO AKROBIĆ [illegible] /registarski broj/
[illegible]
[illegible] /datum evidentiranja/

P R I J E D L O G
za brisanje operativne veze

Na osnovu člana 51. Pravila o radu SDB, predlažem da se prekine operativni odnos sa operativnom vezom "Makso". ASENTIĆ MILENKOM, sin Mile i Milke BOBAR, rodjen 21.6.1945. godine u Miškovcima, opština Derventa, Srbin, državljanin SFRJ, završio 4 razreda osnovne škole, emigrant sa regulisanim statusom - nosilac PI na radu u Melburnu - Australija, nastanjen na adresi: 57 Barkly st. Brunswick Melburne, VIC.

R a z l o z i

"Makso" je angažovan 6.jula 1979. godine u svojstvu operativne veze i usmjeren na praćenje, otkrivanje i dokumentovanje neprijateljske djelatnosti DAVIDOVIĆ Vase, nociosa PI sada na radu u Kamberi, nad kojim vodimo OO.

Dok su živjeli u Sidneju, "Makso" je imao dobre pozicije za praćenje neprijateljske djelatnosti DAVIDOVIĆA. Medjutim, kada je DAVIDOVIĆ prešao u Brizban, a "Makso" zbog posla u Warrego Mine, Tennant Creek, pa kasnije za Melburn, izgubio je neposredne kontakte, a time i objektivne mogućnosti za praćenje njegove neprijateljske djelatnosti.

Prije dvije godine "Makso" je u Melburnu imao saobraćajnu nesreću, sa teškim posledicama, čime su smanjene i njegove subjektivne mogućnosti da se angažuje na zadacima SDB.

Na osnovu iznesenog, predlažem da se briše iz

ANĐELIĆ, (Boško) Budimir - "Trifko"
1943. - Cerovica/Doboj

RSUP SR BIH
SDB

CENTAR: D O B O J

Reg. br. D - 2672 MB

UPITNIK S

1	Prezime, očevo ime i ime	ANDJELIĆ /BOŠKO/ BUDIMIR
2	Pseudonim	"T R I F K O"
3	Godina, mjesto, opština i SR rođenja (za strane državljane i države)	10.10.1943. Cerovica - Doboj, SR BiH
4	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	PIAZZA S.ANTONIO 7/2 u Trstu - Italija
5	Bračno stanje	Oženjen
6	Narodnost	Srbin
7	Državljanstvo	SFRJ
8	Zanimanje (vrsta posla)	Sveštenik SPC
9	Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen	Srpska pravoslavna crkvena opština /SPCO/ u Trstu-Italija
10	Vrsta (grana) djelatnosti	vjerska zajednica
11	Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija	Srednja stručna sprema - bogoslovija
12	Znanje stranih jezika	dobro poznaje talijanski
13	[illegible]	

RSUP SR BIH [illegible]

CENTAR: DOBOJ   Reg. br. D - 267[illegible]   MB

Dopune i promjene
po upitniku S

1	Prezime, očevo ime i ime	ANDJELIĆ /BOŠKO/ [illegible]
2	Pseudonim	"T R I F K O"

Redni broj pitanja kod kojeg je nastala promjena	TEKST PROMJENE
4.	645 S 71 st Terr APT.6 Kansas City Kansas 66 111 USA
22.	ČEHAJIĆ IBRAHIM, op. radnik u O/

U Doboju, dana [illegible] 1977 g   PROMJENU IZVRŠIO

ARSENIĆ, (Ilije) Petra - "Milan"
1931. - Tišina/Bos. Šamac

CENTAR SDB D O B O J
LINIJA RADA: 031
RADNIK: CVIJANOVIĆ BORISLAV

[illegible]
/registarski broj/

29. 10. 1981. godine.
/datum evidentiranja/

P R I J E D L O G
za angažovanje operativne veze

Na osnovu člana 51. Pravila o radu SDB predlažem angažovanje za saradnju sa SDB ARSENIĆ PETRA zv. "Pero", sin Ilije i Mare, rodjene DAMJANOVIĆ, rodjen 26.10.1931. godine u Tišini, opština Bosanski Šamac, državljanin SFRJ, Srbin, poslovodja stovarišta gradjevinskog materijala u Bos. Šamcu, nastanjen u mjestu rodjenja kbr. 206.

R a z l o z i

Angažovanje se vrši u cilju operativnog pokrivanja, praćenja i dokumentovanja neprijateljskog djelovanja PERANOVIĆ ALEKSE, zv. "Alek", nastavnik književnosti u OŠ "Djordje Perić - Učo" u Crkvini, koji djeluje sa anarholiberaslističkih i nacionalističkih pozicija.

Zbog veličanja M. Djilasa i nep. komentara u vezi dogadjaja u SAP Kosovo u kojem je izmedju ostalog isticao da prema Albancima sa Kosova treba primjeniti politiku "čvrste ruke" dana 8.6.1981. godine nad PERANOVIĆEM smo zaveli POO.

U vezi PERANOVIĆA, ARSENIĆ ima dobre uslove za praćenje njegove neprijateljske djelatnosti /žena ARSENIĆA je dalja rodjaka PERANOVIĆA/i često je u njegovom društvu.

PERANOVIĆ je prihvatio ARSENIĆA kao sagovornika, što mu daje objektivne mogućnosti da prati njegove komentare.

U ranijim kontaktima sa službom, ARSENIĆ je samoinicijativno davao interesantna saznanja o PERANOVIĆU o čemu smo pisali u našim informacijama broj 354 od 24.12.1980., 256 od 2.9.1981. i 281 od 2.10.1981. godine.

Pouzdan je i traži konspirativnost u radu. Prema sopstvenoj izjavi spreman je, ako bude potrebno, da se suoči sa PERANOVIĆEM.

Budući da ARSENIĆ Pero posjeduje dobre objektivne i subjektivne mogućnosti za praćenje neprijateljske djelatnosti PERANOVIĆ Aleska predlažem da se sanjim uspostavi operativni odnos u svojstvu operativne veze i registruje pod pseudonimom "M I L A N".

Veza sa ARSENIĆEM održavaće se putem telefona i neposrednim kontaktima.

Doboj, 2.10.1981. godine

P R E D L A Ž E
OPERATIVNI RADNIK
CVIJANOVIĆ BORISLAV

S A G L A S A N
ŠEF ODSJEKA 03
MATO MATIĆ

O D O B R E N J E

Na osnovu člana 51. Pravila o radu SDB ODOBRAVAM angažovanje za saradnju sa SDB ARSENIĆ PETRA zv. PERO kao operativne veze pod pseudonimom "M I L A N".

Doboj, 2.10.1981. godine

O D O B R A V A
NAČELNIK CENTRA SDB
BOGDAN NIKOLIĆ

CENTAR: D O B O J ... V- [illegible]

DOPUNE I PROMJENE
PO UPITNIKU V

1	Prezime, očevo ime i ime	ARSENIĆ /ILIJA/ PETAR ZV. "PERO"
2	Pseudonim	"M I L A N"

Redni broj pitanja kod kojeg je nastala promjena	T E K S T P R O M J E N E
	Briše se kao op. veza jer je početkom avgusta 1983. godine izvršio samoubistvo.

U Doboju, dana 1.9. 1983. g.

/CVIJANOVIĆ BORISLAV/

BODLOVIĆ, (Nikole) Boško - "Drava"
1943. - Trgov/Dvor na Uni

RSUP SR BIH
SDB

CENTAR: Bihać Reg. br. D-838 MD

UPITNIK S

1	Prezime, očevo ime i ime	BODLOVIĆ Nikole BOŠKO
2	Pseudonim	"Drava"
3	Godina, mjesto, opština i SR rođenja (za strane državljane i država)	1o.ol.1943.g. s. Trgovi Dvor na Uni SR Hrvatska
4	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Austrija An Der Walk 6 9o2o Klagenfurt
5	Bračno stanje	Oženjen
6	Narodnost	Srbin
7	Državljanstvo	
8	Zanimanje (vrsta posla)	Radnik
9	Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen	Fabrika kože Klagenfurt
10	Vrsta (grana) djelatnosti	Industrija
11	Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija	Srednja škola
12	Znanje stranih jezika	Služi se njemačkim
13	Individualne osobine — sklonosti mane, hobi	Obazriv i konspirativan
14	Da li je član SK	Ne
15	Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost	

BOŽIĆ, (Zaharije) Dimšo - "Mišo"
1932. - Kožuhe/Doboj

CENTAR: ....

UPITNIK V

(1)

1.	Prezime, očevo ime i ime	BOŽIĆ /ZAHARIJE/ DIMŠO
2.	Pseudonim	"M I Š O"
3.	Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država)	1932. Kožuhe - Doboj, SR BiH
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Windsor - Kanada
5.	Bračno stanje	Neoženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	SFRJ i Kanade
8.	Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija	mašinski tehničar
9.	Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen	Firma za prodaju nekretnina u Winsoru - Canada
10.	Radno mjesto	"Agent" - zastupnik firme
11.	Vrsta (grana) djelatnosti	trgovina - preprodaja
12.	Znanje stranih jezika	engleski
13.	Individualne osobine - sklonosti mane, hobi	
14.	Da li je član SK	Ne
15.	Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost	Bio emigrant - regulisao status i dolazi u zemlju.

17.	Linija rada		04
18.	Neprijateljska djelatnost na koju je usmjeren		četnička fašistička emigracija
19.	Obrada na koju je usmjeren		Pero Bulato i grupa četničkih emigranata u Windsoru
20.	Popuniti samo za op. vezu u inostranstvu	a) Mjesto, država i svojstvo boravka	Windsor - ONT Kanada, stalno nastanjeni emigrant
		b) Mjesec i godina odlaska u inostranstvo	1969. god.
		c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji)	Ne
		d) Način održavanje veze	neposredno i putem pisama
21.	Stepen pouzdanosti		Pouzdan
22.	Koji ga operativni radnik drži na vezi		GRGIĆ NIKOLA
23.	Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o op. vezi i saradnji		

u.....Doboju..dana..10.7......19.7[illegible].

Upitnik popunio:

/GRGIĆ NIKOLA/

BOŽIĆ, (Cvjetka) Svetozar - "Miloš"
1948. - Gornji Ružević/Teslić

[illegible] Reg. br. V-2607

UPITNIK "V"

1.	Prezime, očevo ime i ime	BO[illegible]IĆ /CVJETKO/ SVETOZAR
2.	Pseudonim	"M I L O Š"
3.	Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država)	26.4.1948. godine Gornji Ružević, Teslić, SR BiH
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Gornji Ružević, Teslić, SR BiH LOT 3 CAMBERA ST. YONS PARK 2176 SYSNEY
5.	Bračno stanje	Oženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	SFRJ
8.	Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija	osmogodišnja škola
9.	Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen	Firma "ČUMAJKET" u Jenori - Sidnej, Australija
10.	Radno mjesto	pomoćni radnik u livnici
11.	Vrsta (grana) djelatnosti	metalna industrija
12.	Znanje stranih jezika	govori engleski
13.	Individualne osobine - sklonosti mane, hobi	
14.	Da li [illegible]	Ne
15.	Podaci [illegible] karakteri[illegible] za profil[illegible]	

SEKTOR [illegible] ... 22601/ [illegible]
LINIJA RADA: 780 1/7/07 informaci/registarski broj/: 21.
RADNIK: STEVANOVIĆ SLOBODAN 31.1.1989.
/datum evidentiranja/

P R I J E D L O G
za angažovanje operativne veze

Na osnovu člana 51. Pravila o radu SDB predlažem uspostavljanje operativnog odnosa sa BOŽIĆ SVETOZAROM, sin Cvjetka i Anice Miljić, rodjen 26.4.1948. godine u Gornjem Ruževiću, Teslić, Srbin, državljanin SFRJ, završio osmogodišnju školu, nosilac naše PI na radu u Sidneju - Australija, zaposlen u firmi "Čumajket" u Jenori - Sidnej. Stalno nastanjen u mjestu rodjenja, a privremeno u Sidneju na adresi LOT. 3 CAMBERA ST. YONG PARK 2176 SYDNEY.

R a z l o z i

BOŽIĆ je nakon odsluženja vojnog roka otišao na rad u Sidnej - Australija, gdje je od odlaska 1972. godine promijenio više radnih mjesta.

U Sidneju je upoznao jedan broj nosilaca naših PI koji neprijateljski djeluju sa pozicija četničke emigracije, a medju njima OSTOJIĆ Ranka, ĆUMUROVIĆ Milana, TOMIĆ Ljubu i DUMANIĆ Petra /svi naše POO u Sidneju/.

Saznanja o njihovoj neprijateljskoj djelatnosti spremno je prenio op. radnicima prilikom informativnih razgovora.

Na osnovu podataka dobivenih od BOŽIĆA izvješte-

CVIJANOVIĆ, (Veselina) Vasilije - "Kule"
1959. - Cerovica/Doboj

CENTAR SLUŽBE BEZBJEDNOSTI — [illegible]
SEKTOR S D B D O B O J — (registarski broj)
LINIJA RADA: 707
RADNIK: MILANKO ALADŽIĆ — 24.10.1990 g (datum evidentiranja)

P R I J E D L O G
za brisanje saradnika

Na osnovu tačke 17.Pravila o radu SDB, predlažem da se iz aktivne saradničke mreže briše CVIJANOVIĆ Vasilije, sin Veselina i Milje Kajganić, rodjen 14.1.1959.godine u Cerovici, Doboj, Srbin, državljanin SFRJ, sveštenik SPC na radu u SAD, nastanjen na adresi 1143 Westmoreland CR Walnut Creek CA 94596 USA, registrovan kao saradnik "Kule".

R a z l o z i

Saradnik "KULE" je angažovan 29.12.1983.godine na patriotskoj osnovi, kao saradnik informator, na praćenju neprijateljske djelatnosti srpskih nacionalista i kleronacionalista SPC na području Sektora SDB Doboj. Pred njegov odlazak na pastoralni rad u SAD, gdje je sa porodicom otputovao 15.5.1986.godine, sa "KULETOM" je obavljen detaljan instruktaž, kada su mu saopšteni osnovni vidovi neprijateljske djelatnosti Garić Miladina, OO Sektora SDB Sarajevo, kao i Lukić Uroša, Božić Gligora i Djekić Ratka, bezbjednosno interesantnih lica sa našeg područja.

Dok je korišten na praćenju neprijateljske djelatnosti unutrašnjeg neprijatelja "Kule" nam je dostavljao podatke, na osnovu kojih je napisano 23 redovne informacije i 27 operativnih depeša, u tri navrata mu je davano pokretno OTS "Uran", a za rad kao izvor SDB je novčano nagradjivan.

Za period od kada se nalazi u SAD "Kule" nam se javio pismom tri puta, a na osnovu podataka koje je dostavio, napisane su dvije operativne depeše.

Posljednji put se javio 13.7.1987.godine, nakon toga upućeno mu je više pismenih poruka sa ciljem uspostavljanja veze, ali na to nije reagovao. Pokušavano je i posredno, preko njegove rodbine, ali su i ti pokušaji bili bez uspjeha.

Prema našim operativnim saznanjima "KULE" se redovno dopisuje sa prijateljima i rodbinom, koji mu pišu na istu adresu na koju smo slali naše poruke, što upućuje na zaključak da je naša pisma redovno dobijao.

Imajući u vidu da se saradnik ne javlja operativnom radniku od 13.7.1987.godine, predlažem da se, u smislu tačke 17.Pravila o radu SDB, briše iz aktivne saradničke mreže SDB.

Operativno ćemo pokriti njegov dolazak u rodni kraj, radi obavljanja detaljnog razgovora u cilju sagledavanja stvarnih razloga nejavljanja operativnom radniku, kao i utvrđivanja njegovih sadašnjih pozicija na planu praćenja neprijateljske djelatnosti četničke emigracije u SAD. Takodje ćemo ga upozoriti na obavezu čuvanja tajnosti podataka do kojih je kroz saradnju sa SDB došao.

Tokom korišćenja nije učestvovao u značajnijim akcijama Služe, a obučavan je u primjeni TPV.

Saradnika su na vezi držali operativni radnici Živković Dušan i Stevanović Slobodan.

Dosije saradnika ćemo dostaviti RSUP SR BiH SDB, radi uništavanja.



D o b o j, 4.oktobra 1990.g.

P R E D L A Ž E
NAČELNIK SEKTORA SDB
MARKO BREZONJIĆ

S A G L A S A N
PODSEKRETAR ZA SDB
SREDOJE NOVIĆ

O D O B R E N J E

Na osnovu tačke 17.Pravila o radu SDB, odobravam brisanje saradnika "K U L E".

REPUBLIČKI SEKRETAR
ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE

DAVIDOVIĆ, (Atanasija) Dimitrije - "Miron"
1947. - Osojci/Derventa

Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina
REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
SLUŽBA DRŽAVNE BEZBJEDNOSTI

SEKTOR S D B DOBOJ
LINIJA RADA: 780
RADNIK: 36000

Registarski broj: V-1421
Datum evident: 28.12.90.

P R I J E D L O G
ZA BRISANJE OPERATIVNE VEZE

Na osnovu tačke 17.Pravila o radu SDB, predlažemo da se Davidović Dimitrije, sin Atanasija i Milojević Milosave, rodjen 31.1. 1947.godine u Osojcima, Derventa, Srbin, državljanin SFRJ, po zanimanju KV trgovac, zaposlen u Derventi, registrovan kao operativna veza "Miron".

O b r a z l o ž e nj e: Operativna veza "Miron" angažovana je 4.11.1990.godine na patriotskoj osnovi i korišten je prema Davidović Vasi (OO ovog Sektora) u cilju njegove pasivizacije i distanciranja od neprijateljske djelatnosti kao i na otkrivanju njegovih veza u zemlji i inostranstvu. "Miron" je imao namjeru da ide na rad u Australiju ali to nije realizovao pa je vezu sa Davidovićem održavao uglavnom pismeno i nije bio u mogućnosti da na ovakav način utiče na njegovo distanciranje od emigracije. U nekoliko navrata mu je u pismima sugerisao da se distancira od neprijateljske djelatnosti, što je kod Vase izazvalo sumnju i nepovjerenje prema "Mironu" i uticalo da prekine svaku vezu sa njim. "Mironovi" izvještaji od tada su se uglavnom odnosili na saznanja do kojih je došao preko Vasinih rodbinskih veza u zemlji. Medjutim u posljednjih nekoliko godina Vaso se sve rjedje javlja i porodici, te izvor nije bio u mogućnosti da bilo šta konkretnije sazna o njegovoj djelatnosti u Australiji i eventualnim planovima.

Obzirom da je izgubio Vasino povjerenje i da nema objektivnih mogućnosti za dalje usmjeravanje prema Vasi, predlažemo da se "Miron" briše iz aktivnog operativnog odnosa sa SDB.


Prilikom prvog neposrednog kontakta "Mirona" ćemo upozoriti na obavezu čuvanja tajnosti podataka do kojih je došao kroz saradnju sa SDB.

Tokom njgovog korišćenja nije učestvovao u značajnijim akcijama Službe, niti je obučavan u primjeni suptilnijih metoda i sredstava SDB.

Op.vezu "Miron" na vezi su držali operativni radnici Skrobić Milinko, Stevanović Slobodan i Aladžić Milanko.

Dosije "Mirona" ćemo dostaviti RSUP SR BiH SDB radi uništavanja.

Doboj, 21.11.1990 godine



P R E D L A Ž E
NAČELNIK SEKTORA SDB
MARKO BREZONJIĆ

S A G L A S A N
PODSEKRETAR ZA SDB
SREDOJE NOVIĆ

O D L U K A

Na osnovu tačke 5.Pravila o radu SDB, odobravam brisanje operativne veze "Miron".

____________________1990.g.

O D O B R A V A
REPUBLIČKI SEKRETAR
ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
MUHAMED BEŠIĆ

ĐUREINOVIĆ, (Đorđea) Dimitrije - "Lala"
1930. - Bistrica/Žepče

CENTAR: D O B O J

Reg. br. D - 1486 MB

UPITNIK S

1	Prezime, očevo ime i ime	DJUREINOVIĆ /DJORDJE/ DIMITRIJE
2	Pseudonim	" L A L A "
3	Godina, mjesto, opština i SR rođenja (za strane državljane i država)	14.1.1930. u selu Bistrica, Žepče, SR BiH
4	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Teslić - Ul.Proleterskih brigada br. 2
5	Bračno stanje	Oženjen
6	Narodnost	Srbin
7	Državljanstvo	SFRJ
8	Zanimanje (vrsta posla)	Šef privredno računskog sektora - ekonomski tehničar
9	Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen	IK "Krivaja" Zavidovići - OOUR "Borja" Teslić
10	Vrsta (grana) djelatnosti	Drvna industrija
11	Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija	Srednja ekonomska škola
12	Znanje stranih jezika	ne
13	Individualne osobine — sklonosti mane, hobi	Eksplozivan, tvrdoglav, u izvještavanju detaljan-sistematičan, ne voli podnositi pismene izvještaje, voli novac
14	Da li je član SK	Da
15	Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost	

Dopune i promjene
po upitniku S

1	Prezime, očevo ime i ime	DJUREINOVIĆ/DJORDJE/ DIMITRIJE ZV. "MIĆA"
2	Pseudonim	"L A L A"

Redni broj pitanja kod kojeg je nastala promjena	T E K S T P R O M J E N E
	Obzirom na pasivizaciju PAŠIĆ MURATA nad kojim će biti brisana stalna operativna kontrola, prestali su
	razlozi daljeg angažovanja saradnika "Lala". Materijal za saradnika ćemo naknadno dostaviti i predlažemo da se isti pohrani u RSUP SR BIH - II sektoru SDB.

U Doboju, dana 24.avgusta 1978.

PROMJENU IZVRŠIO:

/DJURIĆ ANDRIJA/

DRAGIČEVIĆ, (Milorad) Slavko - "Ramona"
1941. - Donji Božinci/Doboj

RSUP SR BiH
SDB

CENTAR: DOBOJ   Rev. br. D-1434 MB

UPITNIK S

1.	Prezime, očevo ime i ime	DRAGIČEVIĆ (Milorad) SLAVKO
2.	Pseudonim	"R A M O N A"
3.	Godina i mjesto rođenja (općina i SR)	26.7.1941.g. Donji Božinci, Doboj, SR BiH
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Doboj, ul. 29.Novembra br. 8
5.	Bračno stanje	Oženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	SFRJ
8.	Zanimanje (vrsta posla)	VK Metalostrugar - održavanje mašina
9.	Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen	OOUR "Dobojputvevi" Doboj - Remontna radionica.
10.	Vrsta (grana) djelatnosti	Putna privreda
11.	Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija	VK Metalostrugar
12.	Znanje stranih jezika	Djelimično poznaje njemački jezik
13.	Individualne osobine — sklonosti, mane, hobi	Ne voli promjenu op.radnika, ne želi da daje pismene izvještaje, nametljiv, vesele prirode, opterećen karijerizmom
14.	Da li je član SK	Da
15.	Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost	

16.	[illegible]		14.3.1975.g.
17	[illegible]		Na dobrovoljnoj osnovi i na osnovu ličnog prijateljstva
18.	Koju neposrednu djelatnost obrađuje (liniju rada)		Unutrašnja problematika Praćenje djelatnosti grupe lica koja djeluje na podrivanju ekonom.osnov.društv i tehnokratizam
19.	Saradnik u inostranstvu (zagranični saradnik)	a) Mjesto, država i vrsta boravka	
		b) Mjesec i godina upućivanja u inostranstvo	
		c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji)	
		d) Vrsta saradnika	
		e) Način ugrađivanja	
		f) Način održavanja veze	
20.	Stepen pouzdanosti saradnika		Pouzdan
21.	Koji ga operativni radnik drži na vezi		MAKSIMOVIĆ Borislav
22.	Ostali podaci, mišljenje i prijedlozi o saradniku i saradnji		Vanredni student IV godine fakulteta političkih nauka.

U Doboju dana 14.3. 19 75

[illegible] opunio

(S.Salihović)

DUŠANOVIĆ, (Marka) Mihajlo - "Gvozden"
1943. - Crkvini/Bos. Šamac

[illegible] 5780

UPITNIK S

1.	Prezime, očevo ime i ime	DUŠANOVIĆ MIHAJLO /MARKA/
2.	Pseudonim	"G V O Z D E N"
3.	Godina, mjesto, opština i SR rođenja (za strane državljane i država)	19.8.1943. Crkvini - Bos. Šamac, SR BiH
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Bosanski Šamac, Djure Djakovića bb
5.	Bračno stanje	Oženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	SFRJ
8.	Zanimanje (vrsta posla)	profesor fizičkog vaspitanja
9.	Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen	Srednjoškolski Centar Bos. Šamac
10.	Vrsta (grana) djelatnosti	prosvjeta
11.	Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija	Fakultet fizičkog i tjelesnog vaspitanja
12.	Znanje stranih jezika	djelimično njemački
13.	Individualne osobine – sklonosti mane, hobi	piše poeziju
14.	Da li je član SK	Da
15.	Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost	vodjen kao op. veza "Vronski" do 24.5.1984. godine.

16	Mjesec i godina angažovanja, odnosno reaktiviranja		maj 1984. godine
17	Osnov angažovanja		dobrovoljnost i patriotizam
18	a) Linija rada		031
	b) Neprijateljska djelatnost koju obrađuje		srpski nacionalizam
	c) Obrada na koju je usmjeren		PERANOVIĆ ALEKSA, OO ovog Centra
19	Vrsta saradnika		informator
20	Popuniti samo za [illegible] saradnika	a) Mjesto, država i svojstvo boravka	
		b) Mjesec i godina upućivanja u inostranstvo	
		c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim sektorima (liniji)	
		d) Vrsta saradnika	
		e) Način angažovanja	
		f) Način održavanja veze	
21	Stepen pouzdanosti saradnika		pouzdan
22	Koji ga operativni radnik drži na vezi		CVIJANOVIĆ BORISLAV
23	Ostali podaci, mišljenje i prijedlozi o saradniku i saradnji		

U Dobøju, dana 24.5. 19 84.

Ispitalac popunio:

CVIJANOVIĆ BORISLAV

JOTANOVIĆ, (Save) Vaso - "Pero"
1941. - Čečava/Teština

Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina
REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
SLUŽBA DRŽAVNE BEZBJEDNOSTI

SEKTOR SDB DOBOJ
Linija rada: 707 i 780
Radnik: 36000

Registarski broj: V-1917
Datum evident: 28.12.90.

P R I J E D L O G
ZA BRISANJE OPERATIVNE VEZE

Na osnovu tačke 17. Pravila o radu SDB predlažemo da se Jotanović Vaso, sin Save i Milke Bjegović, rodjen 12.02.1941. godine u Čečavi, opština Teslić, Srbin, državljanin SFRJ, emigrant u Nju Kastlu, Australija, registrovan kao operativna veza "Pero" briše iz operativnog odnosa sa SDB.

R A Z L O Z I: Operativna veza "Pero" angažovan je 05.04.1984. godine na patriotskoj osnovi i usmjeren je na praćenje neprijateljske djelatnosti Despić Stanka, naša brisana OO i drugih pripadnika srpske neprijateljske emigracije i njihovih veza medju NPI u Nju Kastlu, Australija.

Pozicije "Pere" prema Despiću bile su veoma dobre i redovno nas je informisao o njegovoj neprijateljskoj djelatnosti, a saznanja koja je dostavljao bila su kvalitetna i tačna.

Prelaskom Despića početkom 1986. godine u Kanberu, Australija, pozicije izvora postale su periferne i od tada se sve rjedje javljao operativnom radniku, a u posljednje dvije godine, i pored toga što mu je upućeno više pismenih poruka, prekinuo je svaku vezu sa operativnim radnikom.


Imajući u vidu napred navedeno kao i mišljenje II Uprave SDB predlažemo da se u smislu tačke 17. Pravila o radu SDB operativna veza "Pero" briše iz operativnog odnosa sa SDB.

Tokom njegovog korištenja nije učestvovao u značajnijim akcijama Službe, niti je obučavan u primjeni suptilnijih sredstava i metoda SDB.

Izvora su na vezi držali operativni radnici Škrobić Milinko i Stevanović Slobodan.

Dosije "Pere" ćemo dostaviti RSUP-u SR BiH radi uništavanja.

Doboj, 10. 12. 1990. godine



PREDLAŽE
NAČELNIK SEKTORA SDB
Marko Brezonjić

SAGLASAN
PODSEKRETAR ZA SDB
Sredoje Nović

O D L U K A

Na osnovu tačke 5. Pravila o radu SDB odobravam brisanje operativne veze "Pero".

Sarajevo, ________ 1990. godine

O D O B R A V A
REPUBLIČKI SEKRETAR ZA
UNUTRAŠNJE POSLOVE
Muhamed Bešić

JOVANOVIĆ, (Vojina) Stevan - "Neustrašivi"
1933. - Donja Pecka/Mrkonjić Grad

CENTAR: D O B O J Reg. br. D - 2364 MB

UPITNIK S

1	Prezime, očevo ime i ime	JOVANOVIĆ /VOJIN/ STEVAN
2	Pseudonim	"NEUSTRAŠIVI"
3	Godina, mjesto, opština i SR rođenja (za strane državljane i država)	8.5.1933. Donja Pecka, Mrkonjić Grad,SR BiH
4	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Maglaj - ul. D.Cvijanovića bb
5	Bračno stanje	Oženjen
6	Narodnost	Srbin
7	Državljanstvo	SFRJ
8	Zanimanje (vrsta posla)	Rukovodilac službe održavanja Mašinski inženjer
9	Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen	"Natron" Maglaj
10	Vrsta (grana) djelatnosti	Papirna industrija
11	Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija	Viša sprema - pogonski inženjer -mašinac
12	Znanje stranih jezika	
13	Individualne osobine — sklonosti mane, hobi	
14	Da li je član SK	Da
15	Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost	

16.	Mjesec i godina angažovanja odnosno reaktiviranja	Oktobar 1976. god.
17.	Osnov angažovanja	Patriotizam
18.	a) Linija rada	01
	b) Neprijateljska djelatnost koju obraduje	Tehnokratizam - podrivanje ekonomske osnovice samoupravnog socijalističkog društva
	c) Obrada na koju je usmjeren	LOKMIĆ Enver, ERJEVEC Franc, DJURIĆ Milorad i MAJHER Marinko /00/
19	Vrsta saradnika	Informator
20	Popuniti samo za zagranične saradnika: a) Mjesto, država i svojstvo boravka	
	b) Mjesec i godina upućivanja u inostranstvo	
	c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji)	
	d) Vrsta saradnika	
	e) Način ugrađivanja	
	f) Način održavanja veze	
21	Stepen pouzdanosti saradnika	Pouzdan
22	Koji ga operativni radnik drži na vezi	GAGOVIĆ MITAR
23	Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o saradniku i saradnji	

U Doboju, dana 24. juna 1977.

Upitnik popunio:

/GAGOVIĆ MITAR/

JOVIĆ, (Miloša) Branko - "Časlav"
1952. - Boljanić/Gračanica

Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina
REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
SLUŽBA DRŽAVNE BEZBJEDNOSTI

SEKTOR S D B DOBOJ
LINIJA RADA: 707 i 780
RADNIK: 36000

Registarski broj: D-3003
Datum evident: __________

P R I J E D L O G
ZA BRISANJE SARADNIKA

Na osnovu tačke 17.Pravila o radu Službe državne bezbjednosti predlažemo da se iz aktivne saradničke mreže briše Jović Branko, sin Miloša, rodjen 5.6.1952.godine u Boljaniću, Gračanica, Srbin, državljanin SFRJ, NPI u Hamiltonu, Kanada, registrovan kao saradnik "ČASLAV".

R a z l o z i: Saradnik "Časlav" je angažovan 25.8.1977.godine na patriotskoj osnovi kao saradnik informator na praćenju neprijateljske djelatnosti Kiperović Nedeljka, OO ovog Sektora, brisana 1990.godine i njegovih veza, emigranata Stojšić Lazara, rodom iz C.Gore, urednik emigrantskog lista "Kanadski srbobran" u Hamiltonu, Lukić Djordja rodom iz Boljanića, Djurić Spasoja, rodom iz Vranjaka, Modriča i dr.

Pozicija saradnika prema Kiperoviću bila je dobra i o njegovoj neprijateljskoj djelatnosti "Časlav" nas je redovno informisao o čemu smo pisali u 2o redovnih informacija. Produktivnost saradnika je bila dobra, a saznanja koja nam je dostavljao bila su kvalitetna i tačna. Brisanjem obrade nad Kiperovićem, saradnik je ostao bez konkretnog usmjerenja, pa je korišten na opštem planu u cilju praćenja djelatnosti srpske neprijateljske emigracije u Hamiltonu.

Pokušaj preusmjerenja saradnika na druge konkretne probleme nije dao pozitivne rezultate, jer saradnik nije za to imao objektivne mogućnosti, pa su njegova saznanja bila dosta periferna i rijetka. Saradnik se u posljednjih par godina i rijetko javljao.

Imajući u vidu navedeno predlažemo da se u smislu tačke 17.Pravila o radu SDB, saradnik "Časlav" briše iz aktivne saradničke mreže.


2.-

Tokom njegovog korištenja nije učestvovao u značajnijim akcijama Službe, niti je obučavan u primjeni suptilnijih metoda i sredstava SDB.

Saradnika su na vezi držali operativni radnici: Grgić Nikola, Skrobić Milinko, Stevanović Slobodan i Aladžić Milanko.

Dosije saradnika ćemo dostaviti RSUP SR BIH SDB radi uništavanja.

Doboj, 21.novembra 1990.g.



P R E D L A Ž E
NAČELNIK SEKTORA SDB
MARKO BREZONJIĆ

S A G L A S A N
PODSEKRETAR ZA SDB
SREDOJE NOVIĆ

O D L U K A

Na osnovu tačke 5. Pravila o radu SDB, odobravam brisanje saradnika "ČASLAV".

________________ 1990.g.

REPUBLIČKI SEKRETAR
ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
MUHAMED BEŠIĆ

KASIPOVIĆ, (Đorđa) Slavko - "Jozef"
1957. - Gračanica

RSUP SR BIH
SDB

CENTAR: D O B O J

Reg. br. II – 5744 MB

UPITNIK S

1.	Prezime, očevo ime i ime	KASIPOVIĆ /ĐORĐO/ SLAVKO
2.	Pseudonim	"J O Z E F"
3.	Godina, mjesto, općina i SR rođenja (za strane državljane i država)	21.7.1957. Gračanica, SR BiH
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Liješće, Bosanski Brod
5.	Bračno stanje	Oženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	SFRJ
8.	Zanimanje (vrsta posla)	Sveštenik SPC
9.	Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen	Zvorničko-tuzlanska eparhija Parohija Liješće, Bos. Brod
10.	Vrsta (grana) djelatnosti	Vjerska djelatnost
11.	Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija	Srednja bogoslovska škola
12.	Znanje stranih jezika	Djelimično ruski
13.	Individualne osobine — sklonosti mane, hobi	
14.	Da li je član SK	Ne
15.	Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost	

Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina
REPUBLICKI SEKRETARIJAT ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
SLUŽBA DRŽAVNE BEZBJEDNOSTI

SEKTOR SDB DOBOJ
Linija rada: 072 i 031
Radnik: 30500

Registarski broj: D-5784
Datum evident: 28.12.90

P R I J E D L O G
ZA BRISANJE SARADNIKA

Na osnovu tačke 17. Pravila o radu SDB, predlažemo da se briše saradnik "JOZEF" pod registarskim brojem D-5784, Srbin, državljanin SFRJ.

O B R A Z L O Ž E N J E: Saradnik "JOZEF" je registrovan 28.10. 1986. godine sa ciljem praćenja neprijateljske djelatnosti lica koja su istupala sa pozicija ekstremnog srpskog nacionalizma u zemlji.

Nad licima, prema kojima je saradnik usmjeravan, operativni tretman je brisan, te predlažemo da se briše i saradnik "JOZEF" iz aktivne saradničke mreže SDB.

Takodje, predlažemo da se dosije saradnika "JOZEF" uništi.

Doboj, 04.12.1990. godine

PREDLAŽE
NAČELNIK SEKTORA SDB
Marko Brezonjić

SAGLASAN
PODSEKRETAR ZA SDB
Sredoje Nović

O D L U K A

Na osnovu tačke 5. Pravila o radu SDB odobravam brisanje saradnika "JOZEF".

Sarajevo, ____________1990.god.

O D O B R A V A
REPUBLICKI SEKRETAR ZA
UNUTRAŠNJE POSLOVE
Muhamed Bešić

KOVAČEVIĆ, (Jovana) Ljubo - "Slađan"
1947. - Grabovica/Doboj

CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI
SEKTOR S D B D O B O J
LINIJA RADA: 780
RADNIK: STEVANOVIĆ SLOBODAN

V-2486
/registarski broj/
20.6.1988 g.
/datum evidentiranja/

P R I J E D L O G
za angažovanje operativne veze

Na osnovu člana 51. Pravila o radu SDB, predlažem uspostavljanje operativnog odnosa u svojstvu operativne veze sa KOVAČEVIĆ LJUBOM, sin Jovana i Ljubice PAŠALIĆ, rodjen 1.10.1947. godine u Grabovici, Doboj, Srbin, državljanin SFRJ, KV mesar, NPI u Silkeborgu, Danska, gdje je zaposlen u gradskom komunalnom preduzeću.

R a z l o z i

KOVAČEVIĆ se na radu u Silkeborgu, sa kraćim prekidom, nalazi od 1978. godine. Tokom boravka u Silkeborgu ostvario je kontakte sa bezbjednosno interesantnim licima koja se kao NPI nalaze na radu u Danskoj, a 1985. godine samoinicijativno se obratio Ambasadi SFRJ u Kopenhagenu i prenio svoja zapažanja o neprijateljskoj djelatnosti KULIĆ Cvijana, prioritetne OO, SDB SR Srbije. Nakon toga smo ostvarili kontakt sa KOVAČEVIĆEM koji nas je potom u nekoliko navrata obavještavao o neprijateljskoj djelatnosti KULIĆ Cvijana i njegovih veza KRSMANOVIĆ Pere, MIRKOVIĆ Aleksandra, JOKOVIĆ Vojina, PETROVIĆ Stevana, MARKOVIĆ Milisava, izvjesnog Laze zv. "Turista" i još nekih lica rodom sa područja SR Srbije koji kao NPI borave na radu u Silkeborgu.

Pored ovih lica KOVAČEVIĆ je usmjeren i na praćenje neprijateljske djelatnosti lica sa našeg područja i SR BiH koji se u Silkeborgu budu eksponirali protiv SFRJ.

O bezbjednosno interesantnim podacima koje smo dobijali od KOVAČEVIĆA pisali smo u našim redovnim informacijama broj 02-74 od 24.4.1985., 02-130 od 6.5.1987., 02-280 od 21.10.1987. i 02-61 od 13.4.1988. godine i depešama broj 732 od 14.4.1987. i 306 od 8.4.1988. godine, a dostavio nam je na uvid video kasetu snimnjenu na zabavi koju je 27.3.1987. godine organizovao Klub jugoslovena u Silkeborgu na kojoj su lica bliska KULIĆU bacala suzavac i potezala oružje na aktiviste kluba. Takodje nam je dostavio i tri primjerka četničkih novina "Naša reč" koje je KULIĆ sa uplatnicom na predplatu za ove novine ubacivao u poštanske sandučiće nosilaca naših PI na radu u Silkeborgu.

Pošto su se podaci za KULIĆ Cvijana pokazali bezbjednosno interesantnim, u dogovoru sa II Upravom SDB RSUP SR BiH zajedno sa radnicima Odjljenja SDB Valjevo, DTŠ Loznica ostvareni su kontakti sa KOVAČEVIĆEM 1.11.1985. i 2.4.1988. godine, kada su mu dati konkretni zadaci na praćenju KULIĆEVE neprijateljske djelatnosti.

Obzirom na njegove dob e pozicije prema KULIĆ Cvijanu i KRSMANOVIĆ Peri, koji se pored neprijateljske djelatnosti bave i kriminalom /šverc oružja i dr./ kao i na njegovu iskrenost i patriotsku opredjeljenost prema SFRJ, predlažem da se KOVAČEVIĆ LJUBO angažuje kao izvor SDB u svojstvu operativne veze pod pseudonimom "S L A DJ A N".

Sa njim bi vezu održavali putem pisama i neposrednim kontaktima prilikom dolaska u zemlju, a po potrebi i telefonom.

Doboj, 24.5.1988. godine

P R E D L A Ž E
OPERATIVNI RADNIK
STEVANOVIĆ SLOBODAN

S A G L A S A N
ŠEF ODSJEKA 02
MIHAJLOVIĆ MARKO

MILOŠEVIĆ, (Mihajla) Nikola - "Vlajko"
1946. - Miškovci/Derventa

Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina
REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
SLUŽBA DRŽAVNE BEZBJEDNOSTI

SEKTOR SDB DOBOJ
Linija rada: 760 i 707
Radnik: 36000

Registarski broj: D-5615
Datum evident: 25 12 '86

PRIJEDLOG
ZA BRISANJE SARADNIKA

Na osnovu tačke 17. Pravila o radu SDB predlažemo da se iz aktivne saradničke mreže briše Milošević Nikola, sin Mihajla i Milice Nikolić, rodjen 18.02.1946. godine u Miškovcima, Derventa, Srbin, državljanin SFRJ, NPI u Salzburgu, Austrija, registrovan kao saradnik "Vlajko".

R A Z L O Z I: Saradnik "Vlajko" je angažovan 04.02.1986. godine na patriotskoj osnovi kao saradnik informator na praćenju neprijateljske djelatnosti Mikić Mihajla i Novaković Dragana, (lica pod tretmanom Sektora SDB Banja Luka) i drugih pripadnika srpske neprijateljske emigracije i njihovih veza medju NPI u Salzburgu, Austrija.

Tokom rada sa saradnikom pokazalo se da su njegove pozicije prema Mikiću ipak bile periferne pa su i podaci koje nam je dostavljao o Mikićevoj neprijateljskoj djelatnosti bili neredovni i nekvalitetni.

Nešto konkretnija saznanja je davao o neprijateljskoj djelatnosti Novaković Dragana (PO Sektora SDB Banja Luka) posebno o njegovoj sprezi sa srpskom neprijateljskom emigracijom u Salzburgu i subverzivno propagandnoj djelatnosti protiv SFRJ o čemu smo pisali u našim redovnim informacijama.

Medjutim, u posljednje vrijeme saradnik se sve rjedje javlja op. radniku, a i podaci koje dostavlja su nekvalitetni i odnose se uopšteno na djelatnost srpske neprijateljske emigracije u Salzburgu.

2.

Imajući u vidu napred navedeno kao i mišljenje II Uprave SDB predlažemo da se u smislu tačke 17. Pravila o radu SDB "Vlajko" briše iz aktivne saradničke mreže.

Prilikom prvog neposrednog kontakta saradnika ćemo upozoriti na obavezu čuvanja tajni do kojih je došao kroz saradnju sa SDB.

Tokom njegovog korištenja nije učestvovao u značajnijim akcijama Službe niti je obučavan u primjeni suptilnijih sredstava i metoda SDB.

Saradnika su na vezi držali operativni radnici Skrobić Milinko, Stevanović Slobodan i Aladžić Milanko.

Dosije saradnika ćemo dostaviti RSUP-u SR BiH SDB radi uništavanja.

Doboj, 10.12.1990. godine

PREDLAŽE
NAČELNIK SEKTORA SDB
Marko Brezonjić

SAGLASAN
PODSEKRETAR ZA SDB
Sredoje Nović

O D L U K A

Na osnovu tačke 5. Pravila o radu SDB odobravam brisanje saradnika "Vlajko".

Sarajevo, __________ 1990. godine

O D O B R A V A
REPUBLIČKI SEKRETAR ZA
UNUTRAŠNJE POSLOVE
Muhamed Bešić

MILOVANOVIĆ, (Milana) Mirko - "Ranko"
1952. - Drijen/Derventa

CENTAR: D O B O J Reg. br. D-4162 MB

UPITNIK S

1.	Prezime, očevo ime i ime	MILOVANOVIĆ /MILANA/ MIRKO
2.	Pseudonim	"R A N K O"
3.	Godina, mjesto, opština i SR rođenja (za strane državljane i država)	15.9.1952. u Drijenu - Derventa, SR BiH
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Drijen - Derventa, SR BiH 1401 W HAMTON BUTLER WIS, MILWAUKE WIS - S
5.	Bračno stanje	razveden
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	SFRJ i SAD
8.	Zanimanje (vrsta posla)	moler
9.	Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen	Kompanija "ATLAS PAINTING CO"
10.	Vrsta (grana) djelatnosti	gradjevinarstvo
11.	Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija	8 razreda osnovne
12.	Znanje stranih jezika	govori engleski
13.	Individualne osobine — sklonosti mane, hobi	
14.	Da li je član SK	Nije
15.	Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost	

[illegible]
[illegible] 707 [illegible] /registarski broj/
RADNIK MILINKO SKROBIĆ [illegible] 23.12.1981.g.
/datum evidentiranja/

P R I J E D L O G

za angažovanje saradnika

Na osnovu člana 46. Pravila o radu SDB, predlažem angažovanje za saradnju sa SDB MILOVANOVIĆ MIRKA, sin Milana i majke Ljeposave MANDIĆ, rodjen 15.9.1952. godine u Drijenu - Derventa, državljanin SFRJ i SAD, moler, zaposlen u kompaniji "ATLAS PAINTING CO", nastanjen na adresi: 1401 W HAMTON BUTLER WIS, MILWAUKE VVIS - SAD, nije član SKJ.

R a z l o z i

MILOVANOVIĆ je krajem 1972. godine otišao na privremeni rad u Sefald - Austrija, a zatim u Čikago - SAD, gdje ima tetka KAINOVIĆ Mirka, rodom iz Štrbaca - Prnjavor, koji je prije 15 godina otišao sa porodicom na rad.

Osim Čikaga najviše vremena proveo je na radu u Milwauke, a odlazio je u Geru, Kaliforniju, Detroit i Mičigen. Za vrijeme boravka u ovim mjestima, posredstvom poslova koje je obavljao MILOVANOVIĆ je dolazio u kontakt sa četničkim emigrantima/LAZIĆ Lazom, AREŽINA Milom, ĆELOVIĆ Vidakom, SAVIĆ Jovanom, KEKIĆ Mitrom/i nekim nosiocima PI /BOŽIĆ Kostom, BOŽIĆ Zdravkom, KAINOVIĆ Mirkom i dr./za koje tvrdi da neprijateljski djeluju protiv društveno-političkog sistema u Jugoslaviji. Do sada smo na osnovu podataka koje je pružio prilikom obavljanja informativnog razgovora i kasnije što je dostavio pisali u našim redovnim informacijama broj: 02-141, 02-275 i 02-328 iz ove godine.

Polazeći od činjenice da MILOVANOVIĆ ima dobre objektivne i subjektivne mogućnosti za otkrivanje i praćenje nepri-

NARIĆ, (Steve) Milorad - "Aleksis"
1926. - Podnovlje/Doboj

CENTAR SLUŽBE BEZBJEDNOSTI [illegible] 2365
SEKTOR - S D B - D O B O J   /registarski broj/
LINIJA RADA: 031   [illegible] 27-6-88
RADNIK: CVIJANOVIĆ BORISLAV   /datum evidentiranja/

P R I J E D L O G
za brisanje saradnika

Na osnovu člana 50. Pravila o radu SDB, predlažem da se NARIĆ MILORAD, sin Steve i Milje, rodjen 10.7.1926. godine u Podnovlju, opština Doboj, državljanin SFRJ, Srbin, penzioner, nastanjen u Odžaku, Ul. M. Tita broj 8, briše iz evidencije saradnika SDB. Registrovan je pod pseudonimom "A L E K S I S".

R a z l o z i

NARIĆ je angažovan početkom 1985. godine i usmjeren je na praćenje neprijateljske djelatnosti AKŠAMOVIĆ MILENE /POO/, kći Dušana, rodjena 5.1.1950. godine u Adaševcima, opština Šid, državljanka SFRJ, Srpkinja, prosvjetni radnik, zaposlena u područnoj školi u Novom Selu kod Odžaka, nastanjena u Odžaku, Ul. M. Tita broj 8 i njenih istomišljeničkih veza.

U toku saradnje sa SDB, NARIĆ je pružio više bezbjednosno interesantnih podataka o neprijateljskim komentarima AKŠAMOVIĆKE i njenih veza.

Obzirom da je NARIĆ, dana 26.5.1988. godine preminuo od posledica srčanog udara, predlažem da se saradnik pod pseudoninom "A L E K S I S" briše iz evidencije saradnika SDB, a materijal uništi.

Doboj, 16.6.1988. godine

P R E D L A Ž E
OPERATIVNI RADNIK
CVIJANOVIĆ BORISLAV
[signature]

S A G L A S A N
ŠEF ODSJEKA 03
DELIĆ ZIJAD
[signature]

NIKOLIĆ, (Petra) Luka - "Roki"
1953. - Doboj

Prezime, očevo ime i ime	NIKOLIĆ /PETAR/ LUKA
Pseudonim	"R O K I"
Godina, mjesto, opština i SR rođenja (za strane državljane i država)	12.12.1953. godine u Doboju, SR BiH
Mjesto i adresa boravka (prebivalište)	Lipac - Doboj, SR BiH
Bračno stanje	Oženjen
Narodnost	Srbin
Državljanstvo	SFRJ
Zanimanje (vrsta posla)	Nastavnik fizičkog vaspitanja
Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen	Osnovna škola Bočinja Donja, opština Maglaj
Vrsta (grana) djelatnosti	prosvjeta
Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija	Viša pedagoška
Znanje stranih jezika	
Individualne osobine — sklonosti mane, hobi	sport - skijanje
Da li je član SK	Ne
Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost	Korišten kao perspektivna veza "K I K" V - 2004

[illegible]	[illegible]
Osnov angažovanja	dobrovoljnoj i partiotskoj osnovi
a) Linija rada	078
b) Neprijateljska djelatnost koju obrađuje	Kriščanska vjerska zajednica "Jefovini svjedoci" MVZ-740
c) Obrada na koju je usmjeren	
Vrsta saradnika	informator
Popuniti samo za zagraničnog saradnika: a) Mjesto, država i svojstvo boravka	
b) Mjesec i godina upućivanja u inostranstvo	
c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (linija)	
d) Vrsta saradnika	
e) Način ugrađivanja	
f) Način održavanja veze	
Stepen pouzdanosti saradnika	Pouzdan
Koji ga operativni radnik drži na vezi	PREDRAG RADULOVIĆ -332
Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o saradniku i saradnji	

Do...u, ... dana 4.4. 1986.

Upitnik popunio:

Radulović

PAJKANOVIĆ, (Lazara) Milan - "Miha"
1947. - Vukosavci/Lopare

RSUP SR BiH
SDB

CENTAR: D O B O J

Reg br. D - 4213 MB

UPITNIK S

1.	Prezime, očevo ime i ime	PAJKANOVIĆ /LAZARA/ MILAN
2.	Pseudonim	"M I H A"
3.	Godina, mjesto, opština i SR rođenja (za strane državljane i država)	26.9.1947. godine u Vukosavcima - Lopare, SR BiH
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Gornja Slatina - Bosanski Šamac, SR BiH
5.	Bračno stanje	Oženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	SFRJ
8.	Zanimanje (vrsta posla)	Sveštenik SPC - mirski
9.	Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen	Zvorničko-Tuzlanska eparhija Parohija SPC Gornja Slatina
10.	Vrsta (grana) djelatnosti	Vjerska djelatnost
11.	Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija	Srednja bogoslovska škola
12.	Znanje stranih jezika	djelimično ruski
13.	Individualne osobine — sklonosti, mane, hobi	voli šah
14.	Da li je član SK	Ne
15.	Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost	

Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina
REPUBLICKI SEKRETARIJAT ZA UNUTRASNJE POSLOVE
SLUŽBA DRŽAVNE BEZBJEDNOSTI

SEKTOR SDB DOBOJ
Linija rada: 031 i 072
Radnik: 35200

Registarski broj: D-4213
Datum evident: 21.12.90

PRIJEDLOG
ZA BRISANJE SARADNIKA

Na osnovu tačke 17. Pravila o radu SDB, predlažem da se saradnik "MIHA", Srbin, državljanin SFRJ, briše se iz aktivne saradničke mreže SDB.

O B R A Z L O Ž E N J E: Saradnik "MIHA" je za saradnju angažovan septembra 1980. godine i korišten na praćenju neprijateljske djelatnosti ekstremnog dijela klera iz SPC na području zvorničko-tuzlanske eparhije, kao i na praćenju neprijateljske djelatnosti ekstremnih srpskih nacionalista na području opštine Bos. Šamac.

Veza je sa saradnikom održavana putem telefona, ličnim kontaktima i pismenim putem.

Obzirom da se saradnik u posledanje vrijeme pasivizirao, kao i da više ne postoje razlozi daljeg angažovanja na zadacima zbog kojih je uspostavljen saradnički odnos, predlažem da se u smislu tačke 17. Pravila o radu SDB, saradnik "MIHA" briše iz aktivnog saradničkog odnosa sa SDB.

Saradnik nije korišten u značajnijim akcijama Službe, ali je sa njim razradjen sistem održavanja veze putem "javke" i "tajnika".

Saradnika ćemo upozoriti na obavezu čuvanja tajne o saradnji sa SDB.

Dosije saradnika ćemo dostaviti RSUP SR BiH SDB radi uništenja.

Doboj, 04.12.1990. godine

PREDLAŽE
NAČELNIK SEKTORA SDB
Mato Brezonjić

SAGLASAN
PODSEKRETAR ZA SDB
Sredoje Nović

O D L U K A

Na osnovu tačke 5. Pravila o radu SDB, odobravam brisanje iz evidencije SDB, saradnika "MIHA".

Sarajevo, ________ 1990. godine

O D O B R A V A
REPUBLICKI SEKRETAR ZA
UNUTRASNJE POSLOVE
Muhamed Bešić

PANIĆ, (Stanka) Boško - "Nina"
1942. - Trbuk/Maglaj

CENTAR: .... 5.2.1987 Reg.br. V-1614

UPITNIK V

1.	Prezime, očevo ime i ime	PANIĆ /STANKA/ BOŠKO
2.	Pseudonim	"N I N A"
3.	Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država)	10.7.1942. Trbuk - ~~Magla~~ [MAGLAJ], SR BiH
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Doboj - Ismeta Kapetanovića 26 2270 ACADEMY DR.WINDSOR, ONT-CANADA telefon br. 519-966-2237.
5.	Bračno stanje	Oženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	SFRJ i Kanade
8.	Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija	ŠUP - KV metalostrugar
9.	Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen	Tvornica autodijelova i dr. opreme u Windsoru - Canada
10.	Radno mjesto	KV metalostrugar
11.	Vrsta (grana) djelatnosti	automobilska industrija
12.	Znanje stranih jezika	govori engleski
13.	Individualne osobine - sklonosti mane, hobi	hobi - lov
14.	Da li je član SK	Nije
15.	Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost	

CENTAR SDB [illegible] 17-2106
LINIJA RADA: 02 /registarski broj/
RADNIK: GRGIĆ NIKOLA 6. 12. 1979.
/datum evidentiranja/

P R I J E D L O G
za brisanje operativne veze "D.ONI"

Početkom jula 197?. godine PANIĆ BOŠKO, sin Stanka, rodjen 1942. godine u Trbuku - Maglaj, NPI - na privremenom radu u Windsoru - Canada, registrovan je kao operativna veza sa ciljem da se koristi prema grupaciji ekstremnih četničkih emigranata u Windsoru.

R a z l o z i

Operativna veza "D.ONI" korišćena je prema grupaciji ekstremnih četničkih emigranata u Windsoru - Canada, medju kojim se nalazi i LUKIĆ Novak, ekstremni emigrant, rodom iz Boljanića - Gračanica, područje našeg Centra. O njegovim zapažanjima napisana je jedna informacija. Medjutim, imajući u vidu da se ova veza nije javljala već duže vrijeme, predlažem da se ista, zbog neaktivnosti i nejavljanja briše iz evidencije operativnih veza SDB, kao neproduktivna.

Doboj, 22.11.1979. godine

P R E D L A Ž E
OPERATIVNI RADNIK
GRGIĆ NIKOLA

S G L A S A N
ŠEF ODSJEKA 02
[illegible]

O D O B R A V A

Na osnovu člana 51 Pravila o radu SDB odobravam brisanje operativne veze "D..I" iz evidencije SDB.

Doboj, 22.11.1979. godine

NAČELNIK CENTRA SDB
[illegible]

PARAKLIS, (Ilije) Cvijan - "Edo"
1944. - Zvornik

[illegible] S D O B O J Reg.br. V-188 KS
CENTAR

UPITNIK V

1.	Prezime, očevo ime i ime	PARAKLIS /ILIJA/ CVIJAN
2.	Pseudonim	"E D O"
3.	Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država)	1944. Zvornik, SR BiH
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Bos. Petrovo Selo - Manastir "Ozren" - Gračanica
5.	Bračno stanje	Neoženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	SFRJ
8.	Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija	Srednja bogoslovska škola - kaludjer
9.	Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen	SPC - Manastir "Ozren" - sveštenik
10.	Radno mjesto	sveštenik
11.	Vrsta (grana) djelatnosti	vjerska djelatnost
12.	Znanje stranih jezika	-
13.	Individ[illegible] osobine i sklonosti [illegible]	-
14.	[illegible]	[illegible]
		-

CENTAR: DOBOJ Reg. br. V- 188

DOPUNE I PROMJENE
PO UPITNIKU V

1	Prezime, očevo ime i ime	[illegible] /T[illegible]/ CVIJAN
2	Pseudonim	"[illegible]"

Redni broj pitanja kod kojeg je nastala promjena	TEKST PROMJENE
18.	Kleronacionalizam [illegible] u selu Kakmuž, opština Gračanica
22.	Sada ga na vezi drži op. radnik MAKS[illegible] [illegible]IS.

U ..., ... dana [illegible] 19

PROMJENU IZVRŠIO

POPOVIĆ, (Steve) Lazar - "Vojko"
1949. - Gornji Cerani/Derventa

CENTAR: DOBOJ Reg. br. D - 4080 MB

UPITNIK S

1.	Prezime, očevo ime i ime:	POPOVIĆ /STEVE/ LAZAR
2.	Pseudonim	" V O J K O"
3.	Godina, mjesto, općina i SR rođenja (za strane državljane i države).	27.4.1949. god. u Gornji Cerani - Derventa - SR BiH
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Gornji Cerani - Derventa Rue Le Lorrain 99, 1020 Bruxelles-BELGIJA
5.	Bračno stanje	Oženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	SFRJ
8.	Zanimanje (vrsta posla)	NK radnik
9.	Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen	Tvornica automobilskih dijelova Bruxelles
10.	Vrsta (grana) djelatnosti	Metalna industrija
11.	Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija	8 razreda osnovne škole
12.	Znanje stranih jezika	djelimično njemački i francuski
13.	Individualne osobine – sklonosti mane, hobi	-
14.	Da li je član SK	Ne
15.	Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost	Nije korišten kao op. veza "Vojko".

16.	Mjesec i godina evidentiranja		Novembar 1978. godine
17.	Linija rada		04
18.	Neprijateljska djelatnost na koju je usmjeren		četnička emigracija
19.	Obrada na koju je usmjeren		Članovo četničke organizacije UBKJV "Draža Mihajlović" u Bruxellosu i VUKIĆEVIĆ SIMEUN- POO ovog Centra
20.	Popuniti samo za op. vezu u inostranstvu	a) Mjesto,država i svojstvo boravka	Bruxelles, Belgrija, na privremenom radu
		b) Mjesec i godina odlaska u inostranstvo	oktobar 1970. godine
		c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji)	Ne
		d) Način održavanje veze	pismeno i neposredni kontakti
21.	Stepen pouzdanosti		pouzdan
22.	Koji ga operativni radnik drži na vezi		ZIRDUM JURE
23.	Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o op. vezi i saradnji		-

Doboju, 8.12. 78.
........dana........19....

Upitnik popunio:

/ZIRDUM JURE/

POPOVIČ, (Bogdana) Predrag - "Isidor"
1939. - Majevac/Doboj

CENTAR: DOBOJ

Reg. br. 0-3476 MB

UPITNIK S

1	Prezime, očevo ime i ime	POPOVIĆ /BOGDANA/ PREDRAG ZV. "PREDO"
2	Pseudonim	"ISIDOR"
3	Godina, mjesto, opština i SR rođenja (za strane državljane i država)	1?.9.1939. u Majevcu - Doboj, SR BiH
4	Mjesto i adresa boravka (prebivalište)	Osječani, Doboj, SR BiH
5	Bračno stanje	Oženjen
6	Narodnost	Srbin
7	Državljanstvo	SFRJ
8	Zanimanje (vrsta posla)	Sveštenik SPC
9	Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen	Parohija SPC Osječani
10	Vrsta (grana) djelatnosti	Klir SPC
11	Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija	Srednja bogoslovska škola
12	Znanje stranih jezika	-
13	Individualne osobine — sklonosti mane itd.	-
1.		